


LEBAKA LA

KEREKE YA FILADELFIA

 Ngwanešu o ile gomme a nkhweletša ye kgolo, phae ya tšheri ya go fiša. Ke a le botša, go swaya go a lefa. Gomme o rile, “Nna . . .” Go reng ka yeo, Ngwanešu Neville? Šole yena. Le a bona? Go lebega o ka re phae ya tšheri ke mohuta wa mamoratwa. Ke mo go botse ka kgonthe. Go no swana le ge ke bolela ge o eja phae ya tšheri, bjale, nako ye nngwe o hwetša peu. Bjale, ga ke—ga ke lahle phae, ke no lahla peu gomme ka tšwelapele go ja phae ya tšheri.

² Ye ke tsela ye ke le nyakago le dira ka melaetša ye. Ge o tšhabeša . . . O eya thwi mmogo le nna, ge o thula se sengwe o ka se—o ka se Se šile feela thwi, gobaneng, gabotse, feela . . . o se lahle selo ka moka, e no lahla karolo yeo (peu), gomme e no tšwelapele o eja phae. Gobaneng, gatee ge o ithuta. Uh-hum.

³ Ge o . . . O rata kgogo, kgogo ya go gadikwa? Bontši bohle re a dira. Gabotse, kagona, ge o eja kgogo, o fihla lerapong, ga o lahle kgogo, o no lahla lerapo. A seo ga se nnete, Pat? O no lahla lerapo, o tšwelapele o eja kgogo.

⁴ Gabotse, re thabile gobane re kgona go ja Dijo tšeo di se nago lerapo goba peu ka go Tšona. Dipapetlana di tlile go tšwa Legodimong, di bitšwa “Mana,” a khupetša gohle gohle ka bose bja Legodimo.

⁵ Le a tseba, ke a dumela e be e le Dafida nako ye nngwe o rile, “E latswega bjalo ka todi ka leswikeng.” Ke a dumela moreti o rile, “E bile Todi ka Leswikeng.” Oo, ngwanešu, a o latswitše le . . . go bona le . . . boka . . . latswega bjalo ka todi leswikeng. “Todi ka Leswikeng, ngwanešu.” Yeo ke ka tsela e lego.

⁶ Bjale, le a tseba, ke—ke a makala nako e tee se be se e ra eng, “todi ka leswikeng.” Gomme ke naganne, “Gabotse, e ka ba mohlomongwe ba hweditše sehloga sa dinosi nako ye nngwe ka leswikeng.” Eupša ba se ušetša fase, ke bile le tšhušumetšo ye nnyane go sona. Ke . . . Ka nako yeo ke be ke sa nyakane le sona, eupša morago ke hweditše gore mongwe le mongwe wa badiši o be a na le nku . . . Go na le se sengwe ka yona, le a tseba, mebele ya rena e dirilwe go tšwa leroleng la lefase. Se sengwe le se sengwe—se sengwe le se sengwe se se phelago se tšwele lefaseng. Gomme go be go na le badiši ba, ba dumela gore kalaka e thušitše nku ge e tla ba le se sengwe sa phošo ka ga yona, le a tseba, go babja, goba se sengwe gape. Ba e nyakile e latswe leswika. Le bone nku e dira seo, e eya go latswa leswika. Gomme go dira nku go latswa godimo ga leswika, ba be ba tla tšhela todi ye nngwe godimo

ga leswika. Gomme nku e be e tla ya go latswa todi godimo ga leswika, gomme o tla hwetša leswika le yena, le a bona, ge—ge a be a latswa todi.

⁷ Gabotse, re na le mokotla wohle o tletše ka Todi mo. Re tla e bea godimo ga Leswika, e sego godimo ga kereke e ka ba efe; godimo ga Leswika, Kriste Jesu. Gomme wena nku e ya go latswa bjale, gomme wena—wena—wena nnete o tla ba gabotse thwi. Mathata ohle a sebe a tla be a ile ge o latswa—latswa Leswika. Seo ke sohle o swanetšego go se dira.

⁸ Se sengwe ka leswika seo se nago le phodišo go sona, phodišo. Ka go matsatši a a fetilego, pele ba e ba le le moento wa bolwetši bja rabies, ba be ba ne se ba se bitšago “letlapabogafa.” Ge motho a lomilwe ke mpša ya go gafa, gobaneng, ba tla mmea godimo ga letlapabogafa le. Gomme bjale, ge letlapabogafa . . . Ge a kgomaretše go letlapabogafa, o tla okobala; ge e se ya kgomarela, kagona molwetši o leemong la go tsaroga, e—e tla hwa.

⁹ Kafao ke ka tsela ye e lego lehono. Go longwa go go šoro ke go tsebago ga se ga mpša ya go gafa, eupša diabolo. Gomme re na le Leswika bakeng la seo, Leswika la Mehlang. E no swarelela go Lona. Ge feela o swarelela, o tla ba gabotse. Gomme o se tsoge wa tlogela le go boela morago, e no tšwelapele o swaretše. Kgomarela go Lona, gomme—gomme o tla—o tla ba gabotse.

¹⁰ Bjale pele re eya go thuto ya rena ya bošego, gomme—gomme re nyaka go ema labakana, ge re ka kgona, bakeng sa lentšu la thapelo.

¹¹ A ga o kgaetšedi wa Robert Daugherty, a ke wena? Mo. O nteleditše maabane, ke a dumela e be e le, gomme o be a bolela ka gore o be a hloka thapelo. Gomme ga—ga se ka tseba, o lebega se sengwe boka yena, Ga se ka tseba ge eba o be o le yena goba aowa. Ke go bone mo mantšiboa a go feta.

¹² Bjale, ke ba bakae ba nyakago go gopolwa pele ga Modimo, goba ba nyakago Modimo a gopola bona, a ke re? Feela . . .

¹³ Tatewešu wa Magodimong, bjalo—bjalo ka ge moeteledipele wa pina wa rena yo monnyane godimo ka Chicago a be a rata go opela, “Nkgopole ge megokgo e elela go theoga,” Morena, nkgopole bjale. Mo iring ya lehu, ka go . . . yohle go kgabola bophelo, re nyaka Wena o re gopole, Morena. Se re gopole re le badiradibe, ka seo re lego, eupša re nyaka Wena o re gopole bjalo ka Bakriste ba ba ipoletšego; gore re amogetše Jesu Kriste, Morwa wa Gago, le Mophološi wa rena, bakeng sa rena . . . go ba seloba sa dibe tša rena. Woo, re a tseba gore woo ke mo—mo monyetla o nnoši re nago le wona, tsela e nnoši, mokgwa o nnoši wa phološo. Ga se ka kereke efe goba go kgabola mohuta ofe wa didirišwa tša metšhene, goba mokgatlo e ka ba ofe, eupša ka Jesu Kriste, gomme Yena a nnoši.

¹⁴ Kafao re batamela ka Leina la Gagwe bošegong bjoo, re kgopela gore O tla re šegofatša ge mmogo rena re phuthega go

ithuta Lentšú la Gago le go tseba se O re beetšego polokelong, bošegong bjo. Gore re tla kgona go aga me—me mebele ya rena ya semoya go Kereke ye e phelago. Kereke yeo O ka kgonago go dula, gomme o sepele ka go yona, le go ikwela go iketla, o sepela magareng ga batho ba Gago, o re botša gore re dire eng, gomme re tsebe gore re tla dira thwi go otlogola.

15 Gomme re a Go rata, Tate, eupša re a tseba gore ga re ka leemong leo Wena o ka kgonago go bolela ka rena feela boka ge O duma go dira. Kafao re a rapela gore O tla bolotša, seo ke, ripa go tloša botlaela bjohle bjo, nama yohle ye ntši go tloga go rena bošegong bjo, gore ka bobjohle re ineele ka botlalo go Wena, gore Wena o tla re šomiša e ka ba nako efe. Gomme re a rapela gore nako e tla ba bošegong bjo, Tate, gore O tla re šomiša go tliša pele dintlhakemo tše go tšwa go Beibele gomme wa di pholetšha gomme wa dumelela batho go bona ponagalo ya Kriste ka go lebaka le la kereke le legolo. Re e kgopela ka Leina la Jesu. Amene.

16 Bjale, re bile le mabaka a kereke bjale, go ya go fihla go lebaka la kereke bošegong bjo, ke lebaka la kereke la boselela. Bosasa bošego re fetša ka mabaka a kereke; re tšere le tee ka le tee ka bošego, Mošupologo go fihla Lamorena. Gomme bošegong bjo, lebaka la kereke le bitšwa Lebaka la Kereke la Filadelfia. Gomme naledi goba mo—mo motseta, morongwa-motseta go lebaka leo la kereke, re a dumela, le go hlomphega, ka pelo ya rena yohle, go ba John Wesley. Lebaka la kereke le thomile ka 1750 ge lebaka la kereke ya Lutheran le felela, gomme le fihlile e ka ba 1900, e ka ba ka 1906 A.D., Lebaka la Kereke ya Wesleyan. Gomme kagona, le gorošitšwe go tšwa go leo, Laodikia.

17 Gomme bjale lebaka ke labaka la . . . lebaka la kereke la “lerato la boena,” lebaka la “boromiwa” le legolo gomme la “mojako wa go bulega” lebaka. Gomme moputso wa pi—pi pilara, “o dirilwe pilara,” gomme kutollo go maina a mararo: leina la Modimo, leina la Toropokgolo ya Modimo, le leina le leswa la Modimo, ke kutollo ye e filwego go kereke ye go lebaka le. Gomme bjale, kereke . . . Lebaka le le thoma ka go Kutollo 3:7, go ya tlase go temana ya 13, le temana ya 13 mmogo, Kutollo 3:7 go fihla 13.

18 Bjale, re be re sekaseka tše nnyane tše ka nako ya bošego, re boela morago. Gomme lebaka la mathomo la kereke, ebile Lebaka la Kereke la Efeso. A yo mongwe a ka bolela gore morongwa ke mang goba Seetša e be e le (modiredi) sa lebaka la kereke? Paulo. Lebaka la Kereke la Efeso, A.D. 55 go fihla 170. Lebaka leo ke kgethilego 55, yeo ke nako ye a thomilego leeto la gagwe la boromiwa, gomme ke nako yeo a thomilego kereke ya Efeso gomme—gomme dikereke tša go fapana go latela fale.

19 Go lokile, lebaka la kereke la bobedi e bile Semirina. A go ka ba le yo a elelwago morongwa wa lebaka leo la kereke, e ka ba

yo mongwe wa tlelase? Irenaeus, ke nnete. Go lokile, e be e le ka 170 go fihla ka 312.

20 Lebaka la kereke la boraro e bile Lebaka la Kereke la Peregamo. A go ka ba yo a gopolago, ka tlelaseng, ka mang a bilego le bakgethwa ba lebaka leo? Mokgethwa Martin, ke nnete. Go tloga ka 312 go fihla ka 606.

21 Gomme ka gona lebaka la kereke la go latela e bile Thiathira. A go na le yo a gopolago mokgethwa le motseta, morongwa wa lebaka leo? Columba, ke nnete. Gomme yeo ke 606 go fihla '515.

22 La go latela e bile Lebaka la Kereke la Sarede, yeo e bile bošego bja go feta. Gomme go ka ba le yo mongwe. . . kgonthe, le tseba gore morongwa wa lebaka leo la kereke ebile mang. Elelwang? Martin Luther. Gomme la gagwe e bile 1520 go fihla ka 1750.

23 Gomme bošegong bjo re go Lebaka la Kereke la Filadelifia; e le go John Wesley, motseta wa letšatši leo. Go tloga ka 1750 go fihla ka 1906 A.D., gomme ke lebaka la “lerato la boena.”

24 Bjale, re hwetša gore ye nngwe le ye nngwe ya dikereke tše, lebaka la kereke, le tšweletša semelo sa kereke yeo. E—e boletše se kereke e lego gomme le batšeakarolo ba kereke, semelo, a ke re, sa kereke.

25 Bjale, bošego bja go feta Martin Luther. Ke. . . ka go tše, ke nna. . . Lebaka leo ke hwetša se gomme bašemane ba e bea godimo ga theipi. . . Ke ithuta letšatši lohle botelele. Gomme le re, “Letšatši lohle botelele go bonnyane bja histori ya se o se tlišago mo?” Aowa. Dintlha tša histori di tla ya ka go puku, le a bona. Se mo, ke. . . lebaka go tla mo, ke go hwetša dilo tše di gogelwe ntle ke tšhušumetšo go tšwa pele ga lena batho, moo re kgobokanago mmogo go hwetša karolo ya yona tšhušumetšo. Histori, nka kgona go bala yeo go tšwa go puku. Eupša fa ke mo ke lebeletšego tšhušumetšo, ka gona ra e topa go tšwa go theipi. Kagona re hwetša—re hwetša. . . Ka go puku, kagona, re tla ba le mmogo dintlha tša histori ka yona gomme gape le tšhušumetšo ya Moya wo Mokgethwa o re file ge re be le mmogo mo, lefelo le la magodimong ka Kriste Jesu. Gomme ke a dumela e swanetše go fa tshwayo ye nnyane ya go kwagala ka mabaka a a kereke. Gomme Morena o fa tšhegofatšo ya Gagwe go yona.

26 Bjale, le. . . Bošego bja go feta, lebaka la kereke, le. . . e lego Lebaka la Kereke la *Sarede*, ka nnete ka Segerike e biditšwe, “ye e phonyokgilego,” eupša ke dumela ka go phetolelo ya Seisemane ke “go hwa.” Bjale, e be e le mmogo kereke ya “go hwa” gomme “ye e phonyokgilego” gobane e be e le kereke ye e hwilego ka tlase ga pušo ya mopapa ka go 1500 fale, goba 1520, ya pu—pu pušo kgolo ya mopapa ye re e bitšago Lebaka la Leswiswi; mo Bokriste bo bego bo le lemong la fasefase bo kilego bja ke bja ba goba bo tlogo go ba, le ka go Lebaka la Kereke ya Laodikia.

²⁷ Bjale, go ne se setee sa dilo tša go ratha go le bjalo, tšwelangpele le beile ka kgopolong ya lena gore mabaka a a kereke a a thoma, gomme eng kapa eng e lego ka go lebaka le tee lela la kereke e ya tsela yohle go theoga go kgabola lebaka la kereke le lengwe le le lengwe, gomme le lengwe le le lengwe la mabaka a kereke le lepelelela ka go seng sa wona. Ge o ithuta histori kgauswi le puku, o tla hwetša.

²⁸ Le bjalo ka go lepelelela ka tsela *ye*, a robalane godimo ga seng sa wona. Gomme lebaka la kereke le tee le ya ntle, gomme morongwa yo a tlogo gare fao ke go biletša kereke yeo morago go tumelo ye e kilego ya e lahla. Ka mehla go bile ka tsela yeo.

²⁹ Lebelelang Jude, puku ya mafelelo ka Beibeleng, le a bona, go fihla o itia Kutollo fao. Jude o rile, “Ke ngwaletše go—ngwaletše go lena gore ka tlhokofalo le lwele Tumelo ye e filwego bakgethwa gatee.” Go lepelelela, gare ga baapostola le go tla ga Kutollo, gobane bontši bja baapostola ba be ba hwile nako yeo. Le a bona, ba be ba ile pele. Yo motee a bego a phela ka nako yeo, yoo e be e le Mokgethwa Johane, yo mokgethwa, yo e lego moutolli goba mongwadi yo a hweditšego Kutollo go tšwa go morongwa wa Morena go ngwala Puku ya Kutollo.

³⁰ Bjale, le a bona, a lepelelela ka go seng sa wona. Kafao bjale le . . . Ke a thanka le lemogile seo le go se topa, go tla fase, bjalo ka ge ke be se bolela. Ka fao gore ebile le mo ka go le—le lebaka la *Sarede*, leo e be e le lebaka la lenyalo. Gabotse, kereke ka kgonthe ga se ya tsoge ya tla ka go beng gona ka botlalo go fihla Thiathira, eupša e nyetšwe ka Sarede. Gomme *Sarede* e ra go “ba ka go le—le lenyalo.”

³¹ Bjale—bjale ge le ka hlokomela e nyetšwe *mo*, gomme ka gona ya lepelelela godimo ka go lebaka lela *kua*. Gomme le hlokomela Luther, bošego bja go feta, o tlile ntle ka la “go hwa” leina, leina la go hwa, gomme ka gona “yo motee a phonyokgilego.” Le a bona, le bile le kereke ya go hwa go tloga morago *mo*, le go phonyokga ga mašalela a mannyane ao a tlišitšwego ntle ka go lebaka le *mo*.

³² Gomme bošegong bjo ge re fetša lebaka la Filadelifia, le tliša ka gare mathomo a lebaka la Laodikia.

³³ Ka gona gosasa bošego ge le eya ka ntle ga . . . feela mo bofelong, le a hlokomela, morongwa o tšwelela thwi mo nakong ya bofelo (gomme feela mo nakong ya bofelo) go kgalema kereke bakeng sa yona go lahlegelwa ke lerato la yona la pele le ka mo e tlogilego go Modimo boka ba dirile tlase go kgabola kua, mabaka. Gomme, mo nakong yeo, Tlhatlogo e tla go tšeela Kereke Gae, Kereke e ya godimo feela ka nako ya Molaetša. Gomme kafao re—re batamela lebaka leo bjale. A le hweditše seo? Go lokile. Le a bona? Go lokile. Le a bona, ka nako ye mo—mo morongwa wa kerke (motseta wa lebaka) a etla ka gare go

ba kgalema bakeng sa go lahlegelwa ke lerato la bona la pele, go tliša . . . go leka go ba tliša morago.

³⁴ Selo sa go swana motseta a se dirago bošegong bjo, motsetamorongwa o tla morago go ba kgalema (lebaka le lengwe le le lengwe ka mokgwa woo) bakeng sa se ba se dirilego. Kafao seo se dira go lepelelela ka go le lengwe le le lengwe la mabaka a kereke, go no lepelelela thwi ka godimo ga se seng sa wona ka mokgwa woo. Go swana le go namela lelere, le beile ka manamelo ka mokgwa *woo*, go ya godimo.

³⁵ Bjale ke na le feela seripana se sekopana sa histori mo godimo ga motseta bakeng sa bošegong bjo, ya John Wesley. John Wesley e be e le naleli ya lebaka. Gomme o tswetšwe ka June la 17, 1703, ka Epworth Rectory, ka Engelane. O be o le ngwana wa bolesometlhano wa bana ba lesomesenyane. John le Susanna Wesley, tate le mme. Tate, moreri; mme, mokgethwa yo a ikgafetšego; le ge ka bana ba lesomesenyane go ba hlokomela, o hweditše nako ye ntši go kgabola letšatši la gagwe la leemaema go ruta bana ba gagwe dithuto tša Beibele le dikanegelo tša Beibele le go ba rapelela. Seo ke se se dirilego bašemanane se ba bego ba le sona. Mongwadi yo mogolo wa dipina, Charles, ngwanabo, yo a filego lefase tše dingwe tša dipina tša tšhušumetšo re kilego ra ba le tšona.

³⁶ John, modirišani le George Whitefield. John—John Wesley le George—George Whitefield ka kgonthe ba bile bahlami ba mathomo ba Methodist . . . goba tlhwekišo.

³⁷ John o be a tsoga ka leselphutiana mosong wo mongwe le wo mongwe; lebaka la mengwaga ye masometshela o be a tsoga mosong wo mongwe le wo mongwe ka iri ya bone. Seo ke selo se tee kereke e welego go tloga go sona. O be a tsoga mosong wo mongwe le wo mongwe ka iri ya bone, gomme a rera ka tlhano A.M. lebaka la mengwaga ye masometlhano go otlogoga. Gomme dinako tše dingwe o be a rera makga a mabedi go ya go a mane ka letšatši. Go boletšwe ke batho ba Engelane, gore, “O nametše pere dimaele tša Engelane tše makgolo a masomenne tlhano ngwaga wo mongwe le wo mongwe, go rera Ebangedi.” Dimaele tše makgolo a masomenne tlhano godimo ga . . . Tšeo ke dimaele tša Maisimane, le a tseba, e be e le tše telele go feta tša rena; go rera Ebangedi.

³⁸ Dipuku tše dintši tša gagwe . . . di be di ngwadilwe ka ga bogoboga ka yena ka letšatšing la gagwe, ba mo goboša, ba dira metlae ka yena. Eupša di lebetšwe kgale bjale, go bjalo ka bangwadi ba tšona. O ka se kgone go dira selo ka ngwana wa Modimo gomme wa feta ka sona, o no—o no lwa le moya. Modimo o ya go ba tšea thwi go ya pele go kgabola, go le bjalo.

³⁹ O be a bitšwa Momethodist ka baka la mekgwa ya gagwe ya go dira dilo. Go boletšwe, “Ka nakong ya bophelo bja gagwe,” gore, “o rerile dithero tša go feta dikete tše masomenne.”

Naganang ka seo: dithero tše dikete tše masomenne. Ka pejana ka morago ga go tloga ga gagwe ka 1791, kereke ya leina ya Methodist e tšere medu ya yona ka lefaseng gomme ya thoma kereke ya Methodist. Ka gona, ka nnete, Asbury le ba bangwe ba bantši ba be ba le ka gare ka nako yeo.

⁴⁰ Bjale, ge re hlokomela, tumedišo go kereke ye; ge re eya go thoma bjale go temana ya 17, motseta wa Filadelifia. Kereke ya therešo ka go—Kereke ya therešo ka go kereke ya go bolela. E be e le Kereke ya therešo ka go bolela.

. . . *go morongwa wa kereke ya Filadelifia ngwala; . . .*

⁴¹ Ke bileditše šedi ya lena go go lepelelela, ye nngwe le ye nngwe, bjale. Bjale, le tla hwetša mo, morongwa. . . ge le ka šetša tsela ye a tlišitšego ka gare lebaka la. . . lebaka la Methodist le lepelelela pele, gomme le tla kitimele godimo ka go la Filadelifia gannyane nthathana. . . goba go la Laodikia, lebaka la Pentecostal. Ka gona, gosasa bošego, motseta wa Pentecostal o tla morago go kgalema a bakeng sa go wa, feela bjalo ka ge lebaka le le ba kgalemile go weng morago mo ka Sarede (ka go lebaka la Malutheran), go lepelelela.

⁴² Lerato la boena. E be e le lebaka le legolo la boromiwa le dithomo. Lefase ga se la ke la tsoge le bona nako, ebile le ya mošola ka go nako ya rena bjale, gore, ge lefase le kile la bona nako ye bjalo ya baromiwa mogohle. Ka go ya mafelelo. . . Oo, ke tla re mengwaga ya mafelelo ye lekgolo masometlhano, e bile ye nngwe ya dinako tša go ikgetha tša histori ya lefase bakeng sa baromiwa ba tsena ka go dikarolo tšohle tša lefase ka Ebangedi. E bile. . .

⁴³ Bokgole bjo ka kgonthe—ka kgonthe, go no ya go romela molaetša wa Ebangedi godimo ga lephepha le dipapetlana tša tshedimošo le dipuku le go ya pele, Ebangedi botelele go fetile e ile go setšhaba se sengwe le se sengwe ka tlase ga magodimo, botelele bja go feta. Kafa, le a bona, seo se ya go netefatša gore seo ga se se Jesu a bego a bolela ka sona. Yena ga se a tsoge a re, “Eyang ka lefaseng lohle gomme le dire dikolo tša Beibele.” Ebile Yena ga se a re, “Eyang ka lefaseng lohle gomme le fetišetše ntle dingwalwa.”

⁴⁴ Dilo tšeo ke tše kaone, eupša thomo ya Gagwe go Kereke e bile, “Eyang ka go lefase lohle gomme le rere Ebangedi.” Gomme Ebangedi ga se gohlemmogo Lentšu, eupša Ke go dira Lentšu go ba Bophelo. Le a bona? Gobane Jesu o rile, ka pelapela, “Maswao a a tla latela bona ba ba dumelago.” Le a tseba, Mareka 16, ya Gagwe ya mafelelo—ya Gagwe ya mafelelo thomo go Kereke e bile, “Maswao a a tla latela bona ba ba dumelago.” Thomo ya Gagwe ya mathomo go Kereke, ka go Mateo tema ya 10, e bile, “Fodišang balwetši, tsošang bahu, lelekelang bodiabololo ntle; ka mo le amogetšego mahala, efang mahala.” Gomme Molaetša wa Gagwe wa mafelelo go Kereke e bile, “Eyang ka lefaseng lohle

gomme le rere Ebangedi go sebopiwa se sengwe le se sengwe. Yo a dumelago gomme a kolobetšwa o tla phološwa, yo a sa dumelego o tla fiwa tšuo, gomme maswao a a tla latela bona ba dumelago.”

⁴⁵ A ga go makatše gore ba bantši ba ripa karolo yeo fao? “*Gomme*” ke lekgokedi le le tlemaganyago lefoko la gago mmogo, le a bona. Bjale, O rile, (Bontši bja badiredi ba tla re, “Eyang le rere Ebangedi.”) “Yo a dumelago gomme a kolobetšwa o tla phološwa, *gomme* yo a sa dumelego o tla fiwa tšuo, *gomme* maswao a a tla ba latela. A *tla* ba latela; *boa* ba dumelago. Leineng la Ka ba tla lelekela bodiabolo ntle; ba tla bolela ka maleme a maswa. Ge ba swara disephente, goba go nwa selo sa go bolaya, se ka se ba hlokofatše; ge ba bea diatla tša bona godimo ga balwetši, ba tla welwa ke maruru.” Maswao a Modimo wa go phela a sepela magareng ga batho. Oo! Bokgole bjo bokae bjale? Go lefase lohle. Le a e hwetša? Lefase lohle.

⁴⁶ Kafao ka gona ge ke bolela gore Molaetša wa pentecostal . . . (E sego mokgatlo wa Pentecostal bjale.) Molaetša wa pentecostal ke Molaetša wa therešo o nnoši go tšwa go Modimo. Bjale lebelelang, Mareka 16, ge o E bala fao. Go lokile, thwi mo Jesu o romile Kereke ya Gagwe, “Eyang ka lefaseng lohle; rerang Ebangedi; maswao a: go bolela ka maleme, go fodiša balwetši, go dira mehlolo . . .” A tla ba gona go fihla bokgole bjo bokae? “Lefaseng lohle.” Bjang—bontši bjang? “Go sebopiwa se sengwe le se sengwe.” Yeo ke tsela yohle go theoga go fihla bofelong mo, “Go fihla mafelelong.” Go lokile. Maswao a a tla latela kereke *ye* feela? “Bona ba ba dumelago, ka lefaseng lohle. Lefase lohle, sebopiwa se sengwe le se sengwe, maswao a a tla ba latela.” E sego *ye*, “bona” ba ba dumelago. Kafao ke Kereke ya pentecostal. Le a bona?

⁴⁷ Bjale, re tšere ka go lebaka le, thwi mo fao re lego bošegong bjo go Filadelifia, *F-i-l-a*, Lebaka la Kereke ya Filadelifia. Ka go lebaka leo fao, ba dirile boebangedi le go dira boromiwa, lefase lohle la go felela ka dingwalwa.

⁴⁸ Jesu o rile, “Ge Ebangedi ye e rerwa—*Ebangedi* ye e rerilwe go lefase lohle bakeng sa go hlatsela Nna, morago bofelo bo tla ba.” Gabotse, ka gona, ge seo e bile se A bego a bolela ka sona, go phatlalatša dingwalwa ntle, go romela ntle baromiwa ka go baleng, go ngwala, le dipalo, le go fetiša dithereke le go dira batho go šišinya diatla le go dumela gore go ne Modimo, ge seo e le sohle se bego se le, gona O fetile kgole go tla ga Gagwe. Uh-huh. Kafao go a laetša gore Ebangedi . . . Paulo o rile, “Ebangedi ga se ya tla ka lentšu feela, eupša ka maatla le diponagatšo tša Moya wo Mokgethwa.”

⁴⁹ Ka gona ge Jesu a rile, “Eyang ka lefaseng lohle gomme le rere Ebangedi,” O rile, “Eyang ka lefaseng lohle gomme le bonagatše!” Oo, ke rata seo. “Bonagatšang maatla a Ebangedi.”

Go tšea Lentšu, gore se Le se bolelago, le go laetša batho se Le se bolelago ka gona go Le dira le se bonagatše go bona. Oo, yeo ke tsela. Yeo e a Le netefatša.

⁵⁰ Oo, ge Morris Reidhead yo mogolo, a eme kua ka kamoreng ya ka letšatši lela, mopresitente wa Sudan Missions, wo mogologolo lefaseng; ge a rile, “Ngwanešu Branham, wena go beng Mobaptist, o swanetše go tseba se e lego Therešo.”

Ke rile, “Beibele ke Therešo.”

Gomme o rile, “Gabotse...” O rile, “Ke eng se Mapentecostal a ba nago le sona?”

Ke rile, “Moya wo Mokgethwa.” Le a bona?

Gomme kafa o rile, “Oo, ke ba bone ba roba fenišara le go raga dilo godimo.”

⁵¹ Ke rile “Ya! Selo se nnoši e le go sona, ke lena baisa le itshwere morago wenamong le go itlhokola wenamong go tloga go bona.” Ba na le maatla a mantši, ba tla dira lebile go dikologa le go dira se sengwe, eupša ba o leletša nakana yohle, le bona. Ke rile, “Ge ba ka be ba nno mmea fase mo, ba ka be ba bile le maswao, matete, le mehlolo, le se sengwe le se sengwe. Eupša ga ba tsebe se ba ka se dirago ka wona, o swanetše go ya felotsoko, kafa o ba nno—ba nno o goelela ntle, le go budulela ntle.”

⁵² Mmm, bokaone ke be ke o budulela ntle, go feta go o swara le se be le maatla a a itšego go o budulela ntle. A o be o ka se ke? Boka mothaka wa kgale o be a fele a re, “Bokaone ke boife ye nnyane ya naga... Bokaone ke be le hlaga ye nnyane go feta go se be le mollo le gatee.”

⁵³ Bothata bja ntshe ke gore re leka go *penta* mollo, re re, “Le a tseba, moragorago ka matšatšing a Pentecost, ba dirile se.” Bjale, ke botse bofe o bo dirago go laetša motho wa go gatsela (yo a gatsalego go iša lehung) mollo wa go pentwa? Ga o ye go mo thuša le ga nthathana. Aowa. O swanetše go... O swanetše go ba le mollo yanamong. Gomme ge go na le maatla a Modimo ao a dirilego Mapentecostal go šomela Morena, le go dira mediro le maswao ao ba a dirilego; ge o ka se ke wa no *penta* seswantšho, eupša wa tliša seswantšho ka kgonthe go bona, ba tla hwetša boitemogelo bja go swana, phološo ya go swana, go tswalela bopaki bja bona beng ka tsela ye *ba* dirilego. Le a bona? Eupša o swanetše go o iša go bona. Ga wa swanela go o bea morago ka go moloko tsoko wo mongwe, eupša o tliše godimo mo.

⁵⁴ Bjale re a hwetša gore lebaka le la lerato la boena e be e le lebaka le legolo la boromiwa. Jesu o rile, “Ka go lefase lohle, le go sebopiwa se sengwe le se sengwe, *gomme* maswao a a tla latela.”

⁵⁵ Bjale, bjalo ka ge re tšile go theoga go kgabola histori le go kgabola Beibele, ke nyaka go le botšiša, a ga se bošego ka bošego...? Re badile ka Beibeleng mo se Jesu a boditšego Johane se be se tla direga, gomme thwi mo re tšere histori le go netefatša

gore se diregile. Feela tlwa. Gomme ke lebaka leo ke bilego le nako ye bjalo go nyakišiša banna bakhwi—bakhwi go bona fao mohlanka yoo wa Modimo a bego a le gona yo a bego a rwele Molaetša wo thwi go kgabola, eupša o be a le fao. O be a le fao, feela bjalo ka ge Beibele e boletše, a bolokile Molaetša go no swana le go tloga mathomong, ga se a tsoge a tlaetšana le Wona.

56 Gomme ka gona re O bone o nyakile go ntšhetšwa ka ntle, gomme O biditye lebaka leo la go swana “lebaka la go hwa,” la leswiswi, le go ya pele. Gomme morago go tlile ntle seetša se sennyane feela, morago maatla a manyane go fetiša, gomme ka gona e ile ka go pentecostal (boitemogelo bja kgonthe) gape thwi mo bofelong bja nako; gomme ka gona Monyalwa o a ubulwa, gomme O sepetše; gomme Tlaišego e tla morago ka gare gape, go lokile, Tlaišego ye Kgolo ye e tlogo godimo pele ga lefase lohle.

57 Bjale lebaka le legolo la boromiwa, lerato la boena, lebaka la dimišene. Anke ke no le botša ba bangwe ba banna ba bagolo (gomme ka gona ke nno ngwala maina a bona fase mo): John Wesley; George Whitfie-. . . Whitefield, o be a le e ka ba 1739; Charles G. Finney; Dwight Moody; William Carey, moromiwa yo mogolo yoo a ilego ka India ka 1773; David Livingstone, Afrika Borwa. Le a bona, bao bohle, ba bangwe ba banna ba bagolo bao. Feela. . . Ke na le maina a mantši a bona mo, banna ba bagolo ba ba phetšego ka go lerato lela la boena; leo, monna moso, monna mošweu, monna motsotho, monna moserolwana, maboto ohle a ile a thubega, gomme banna ba ba ile ntle ka mašemong a thomo. Lerato la boena, le otlolletše ntle seatla go ditšhaba tšohle mogohle, gomme go ile gwa ba bulegela gore ba kgone go ya. Lebaka le lengwe la mojako wa go bulega, gobane ba be ba sa kgone. . . Pele ga fao ba be ba sa kgone go e dira, bopapa le—le Roma ya bopapa le go ya pele e bile le wona o tswaletšwe go fihla ba be ba sa kgone go ya. Eupša ka go lebaka leo mejako e ile ya bulega, gobane O rile e be e le la “mojako wa go bulega” lebaka.

58 Ba butše mejako ye mentši nakong ya lebaka leo: mojako go ya go Ebangedi, mojako go ya go mašemo a thomo, mo—mo—mo mojako go ya morago go Kriste, gomme se sengwa le se sengwe se ile sa bulega nakong ya lebaka leo. Gomme le kgona go bona se ba se dirilego, baena ba dirile mošomo wo mogolo go tšwa go lona.

59 Gomme go tloga go John Wesley, naledi morago ga Lebaka la Sarede, morago ga ge a tlile godimo go ba tsoša go tšwa go Lebaka la Sarede, lebaka la mengwaga ye lekgolomasome tilhano baromiwa ba bagolo (boka e sego nako goba lebaka le lengwe pele) ba aparetše lefase ka moka. Naganang ka seo. Setšhaba se sengwe le se sengwe ka tlase ga magodimo se kwele Lentšu. Le feditše ye mentši, mengwaga ye mentši, ntši, ntši ya go feta, le a bona, eupša e sego Ebangedi, Lentšu feela, “Letere e a bolaya eupša Moya o fa Bophelo.” Le a bona?

⁶⁰ Ge ke be ke eme ka Afrika Borwa, kua godimo ga sefala letšatši lela, gomme ke bone fao dikete atiša ka dikete ba dutše ntle fao, Bomohammedan. Gomme ke kopane le moromiwa yo motee wa Mohammedan. Gomme moromiwa yo wa Mohammedan o rile, “Oo, bakeng sa soulo yela ye bohlokwa.” Bjale, monna yoo o bile godimo fao lebaka la mengwaga le mengwaga, gomme o sokolletše Mohammedan yo motee go Kriste. Gobane Mohammedan o hlolegile go tšwa go Bameda le Baperesia, bjalo ka ge melao ya bona e sa fetoge goba e sa fetoge; ge ba le Mohammedan, ke bona Mohammedan dinako tšohle.

⁶¹ Kafao ba bile le soulo e tee yeo ngwanešu yo a bego a bolela ka yona, ke eme ntle kua ka jarateng ya Pretoria, motsemošate wa Afrika Borwa. Moo ke godimo ka go—ka go freistata, freistata, Orange stata, le godimo ka Transvaal.

⁶² Gomme re ile go tloga fao, pele go theoga go ya ka Capetown le Bloemfontein, le go kgabola tsela yeo; le go tla morago godimo go kgabola Grahamstown, East London, gomme ka gona go ya ka . . . morago ka Johannesburg gape morago ga ge re tlogile Capetown, le go tla godimo ga lebopo.

⁶³ Go lokile, toropo ya mafelelo re ilego go yona e bile Durban, moo re kgobokantšego bontši kudukudu bja badudi ba setlogo, go be go le legolo masometlhano goba dikete tše makgolopedi tša badudi ba setlogo ba dutše ntle fao, Bomohammedan, badudi ba setlogo, re bile . . . ba bile . . . tšere lebaka la dibeke go kgabaganya . . . le—le lebala la mekato, le legologolo go feta Churchill Downs, la bobedi le legologolo lefaseng; London e na le le legologolo, Afrika Borwa, le—le Churchill Downs. Ka gona ba be ba na le magora gobane ba be ba na le ntwā ya semerafe, gomme maphodisa (makgolo a mabedi goba a mararo a bahlapetši) ba eme ntle kua ba gapela morafe wo mongwe le wo mongwe ka go legora la bona gore ba se ke ba lwa seng sa bona, le go ba amoga dibetša, ka marumo a bona le ditšhoša, le go ya pele tšeo ba bego ba di swere. Ba dutše fase kua, yo motee o lebeletše go kgabola legora go yo mongwe, dintwa tša semerafe. Magoši a bona godimo . . . ba ba rwele godimo . . . yo mongwe ka fene ye kgolo a ba fothela ka mokgwa woo, le dikgošigadi. Kgošigadi ya Rhodesia o tlile fase le merwalo ya dikoloi tše masomepedi šupa goba setimela goba matrokisi a tletše batho go tšwa Rhodesia, go tsenela kopano. Gomme se—se setimela sa go ikgetha se tlile tlase.

⁶⁴ Morena o be a dira dilo tše dikgolo, maswao a magolo a mabotse. Gomme re hweditše eng? Sidney Smith, meyara wa Durban; re be re eya ka ntle letšatši leo, ke rile, “Ke eng mothaka yola . . . thekethana ye nnyane yela godimo ga molala wa gagwe, go dikologa?” Monna wa lekhalate, bjalo ka ge re ka ge re ka e bitša mo, morafe wa manegro. Woo ke wo ke bego ke le kua go ba rerela. Gomme ba bantši ba bona ga ba apare diaparo le gatee, e sego selo, banna goba basadi. Kafao ka gona, o be a ne

modingwana ka letsogong la gagwe gomme o be a ne thekethana ye nnyane godimo ga molala wa gagwe. Ke rile, “Ke eng tšona . . . tšona dikarata godimo ga molala wa bona ke tša eng?”

O rile, “Ke Bakriste.”

Ke rile, “Mokriste? Ka modingwana ka seatleng sa gagwe?”

⁶⁵ O rile “Gabotse, bjale, Ngwanešu Branham, ke . . . yena ke Songhai,” o rile, “Ke kgona go bolela leleme la gagwe.” O rile, “Re tla otlelela godimo kua, gomme o tla bolela le yena, mmitše e ka ba eng o nyakago. E no bolela bjalo ka ge o ka re o be o eya go mmošiša e ka ba potšišo efe, ke tla mmotšiša morago ka go botša morago se a se boletšego.”

⁶⁶ Kafao ke rile, “Go bjang, Thomas?” Ke mmiditše Thomas gobane ke naganne gore e be e le leina le lebotse la go swanela. Gomme ke rile—ke rile, “Go—go bjang, Thomas?” Gomme o ntebeletše. Gomme ke rile, “A o—a o Mokriste?”

“Ee,” o—o be a le Mokriste.

⁶⁷ Gomme ke rile . . . Oo, nnete, o be a sa ntsebe. Ga se a tsoge . . . ga go le yo mongwe wa bona a sego a tsoge a re bona nako yeo. Kafao ke rile, “O dira eng ka modingwana yoo?”

O rile, “Oo, tate wa gagwe—wa gagwe o be a o kuka.” Le a bona, e be e le—e be e le modimo. Le a bona?

⁶⁸ Gomme ke rile, “A e ka ba . . . Tatago o be a o kuka.” Ke rile, “Gabotse, leo—leo ga se lebaka bakeng sa gago go o kuka. O Mokriste, ga wa swanela go o kuka.”

⁶⁹ O rile, “Gabotse, letšatši le lengwe tau e lelekišitše tatagwe, gomme o ile a gotša mollo wo monnyane gomme a bolela thapelo ye ngakamoloi e mmoditšego yona, godimo ga modingwana yo, gomme modingwana a raka tau.” Diphoofolo di bolaya ba bantši ba bona kua. Gomme o . . .

⁷⁰ Gomme ke rile, “Lebelela, e—e be e se thapelo yeo ngakamoloi a go boditšego, e be e le mollo wo o rakilego tau.” Ke rile, “Tau e boifa mollo.” Gomme ke rile, “Bjalo ka Mokriste, Thomas, ga wa swanela go kuka woo. Ga wa swanela go ba le selo go dira le wona.”

⁷¹ Gomme o rile, “Oo, gabotse,” o rile, “ge Amoyah . . .” Ao ke maatla a go se bonwe, Modimo wa rena yo re sa mmonego. *Amoyah* o ra se sengwe, “maatla boka phefo.” O rile, “ge—ge Amoyah a šitwa, yo a ka se ke.” Kafao o be a tla ba kuka bobedi, “Ge yo motee a sa šome, yo mongwe o tla dira.” Bjale, ao ke maatla a Bokriste. Uh-hum. Ya. Oo, nna.

⁷² Eupša ka gona, morago ga sekgalela seo, ge Moya wo Mokgethwa o tlile fase ka kopanong ka lepatlelong la mekato le go thoma go utolla diphiri tša pelo, morago ga ge ke tšere Lengwalo . . .

⁷³ E ka ba iri, moo ka kgonthe go ntšerego metsotso ye lesometlhano, gobane ba be ba ne bahlatholli ba lesometlhano ba go fapana bakeng sa lona go ya go kgabola. Kafao ke—ke bolela boka, “Jesu Kriste Morwa wa Modimo”; gomme yo motee *yo* o re, “aa, ba, ba, ba, ba”; gomme yo motee *yo* o ya, “golo, golo, golo, golo”; gomme *morago*, “uma, uma, uma,” ka mokgwa woo; bohle ba be ba e ra, “Jesu Kriste Morwa wa Modimo”; bahlatholli. Gomme ke be ke swanela go ngwala fase se ke se boletšego la mafelelo, ke be nka se tsebe mo ke bego ke le gona, gomme ka gona ke leta go fihla ba fetša.

⁷⁴ Gomme ge e ile morago, ke rile, “Bjale, moromiwa o le boditše ka Jesu yo a tlogo go le phološa.” O be o kgona go ba bona ba lebelelana seng sa bona, o a tseba ditšhaba tša go fapana, tsela yohle godimo le fase ka mokgwa woo. Ke rile, “Moromiwa o le boditše seo. Eupša a moromiwa . . . Go baleng Puku ye, a le bone fao mo A bego a le Mofodiši yo mogolo gomme a boletšego gore O be a tla phela go theoga go kgabola lebaka ka go batho go fihla A etla gape? ‘Mediro ye Ke e dirago le tla e dira le lena.’ Lena ba le kilego la amogela Kriste bjalo ka Mophoši wa lena, le aperego dithekethana tšeo, a le ka rata go bona Jesu a etla morago godimo mo lehono gomme a sepela go theoga go kgabola batho le go dira dilo tša go swana A di dirilego ge A be le mo lefaseng?”

⁷⁵ Oo, bona bohle, “Nnete!” Ba be ba nyaka go bona seo, le a bona. Ba be ba nyaka seo.

⁷⁶ Ke rile, “Gona ge A tla se dira, a re šomiša mo go dira selo sa go swana se A se dirilego ge A be a le mo lefaseng, a le tla dumela Lentšu la Gagwe?”

“Oo, nnete!” Le a bona, Mohammedan a dutše ntle fao.

⁷⁷ Wa mathomo . . . motho wa bobedi sefaleng e be e le mosadi wa Mohammedan. Moya wo Mokgethwa o boletše, ke rile go mosadi nnamong, ke rile, “Bjale, o a tseba ga ke go tsebe, ebile ga ke kgone go bolela leleme la gago.” Gomme o dumetše seo.

⁷⁸ O be a ne patso ye khubedu thwi gare ga mahlo a gagwe mo, seo se bego se e ra o be a le setswalwahlwahlwa ka go Mohammedan. Kafao, ke rile, “Gabotse, bjale, bakeng sa go go fodiša, nka se kgone go go fodiša.” Eupša ka re, “A o kwešišitše se . . . se ke se boletšego morago ga sekgalela se, Molaetša?”

⁷⁹ Gomme o—o boletše morago go mohlatholli wa Mohammedan gore . . . O be a le Moindia, se a bego a le sona. O rile, “Ee, o o kwešišitše. O badile Testamente ye Mpsha.” Oo, ya. Uh-hum.

⁸⁰ Le a bona, ba dumela Modimo, le bona. Ke bona peu ya Abraham, le bona. Le a bona? Eupša o boletše gore o “dumetše go Modimo,” eupša, o “dumetše Mohammed e e be e le moprofeta wa Gagwe.” Gomme re a dumela Jesu o be a le Morwa wa Gagwe. Le a bona? Kafao o rile, oo, o—o “dumetše Modimo.”

81 Gomme ke rile, “Ka gona ge o tseba Testamente ya Kgale gomme o tseba se Modimo a bego a le sona ka go banna ba ba fetilego, ka go mabaka a a fetilego, gona Jesu, Yo re mmitšago ‘Kriste,’ o be a tla ba Modimo-Moprofeta. Yena . . . ba Mmolaile. Le nagana ga se ba dira, gobane le rile o nametše pere ye tšhweu le go katiša go tloga. Seo ke se le se rutwago ke moprista wa lena, gore, ‘Yena ga se a tsoge a bolawa, bjale. Gomme o hwile lehu le e sego la tlwaelo felotsoko gape, mengwaga moragorago.’”

82 Ke rile, “O dumela seo. Eupša Jesu yo, tsela . . . go ya ka Testamente ya Kgale, O hwile gomme a tsoga gape, gomme o rometše Moya wa Gagwe morago godimo ga Kereke ya Gagwe.” Bjale le na le bona, le a bona. Seo ke tlwa se Mohammedan a hlohilego Billy Graham ka sona, le a bona. Selo sa go swana, kokwane ya go swana.

83 Ke rile, “Bjale ge . . . Mohammed ga se a tsoge a le direle bohle tshepišo e ka ba efe. Eupša Jesu o re diretše tshepišo, gore mediro ya go swana ye A e dirilego, re tla e dira le rena. Bjale, elelwang O boletše ka go Mokgethwa Johane 5:19, ‘Nna ga ke dire selo go fihla Tate a Mpontšha.’” Ke rile, “Bjale, ge Jesu a ka tla gomme a mpotša se bothata bja gago bo lego sona, goba se o lego mo bakeng sa sona, a go botša se dipoelo tša gago e bego e le tšona, seo lefetile la gago le bego le le sona, le se bokamoso bja gago bo tla bago, gomme ge A ka go botša se bokamoso bja gago . . . lefetile la gago, ka nnete o tla dumela se bokamoso bo tla bago.”

O rile, “Yeo ke therešo.” Le a bona, ka mohlatholli.

Gomme ke rile, “Go lokile, anke A e dire.”

84 Gomme bohle Bomohammedn ba nno emelela, ba šeditše, le a tseba. Gomme ge Moya wa Mokgethwa o rile, “Monnamogatša wa gago, yo mokopana, monna yo mokoto, ka ditedu tše diso. O be o le ga ngaka, e ka ba matšatši a mararo a go feta.” O rile, “O na le bana ba babedi. O go file tlhahlofo ya sesadi, o rile, ‘O na le sešo godimo ga popelo.’”

O lebeletše fase, a inamiša hlogo ya gagwe, o rile, “Yeo ke therešo.”

85 Ke rile, “Bjale, ge o bala Testamente ye Mpsha, a seo se boka Jesu Kriste Yo a boditšego mosadi sedibeng?”

“Yeo ke therešo.”

86 Gomme ke rile, “Gabotse, gobaneng o tlile go nna bjalo ka Mokriste? Gobaneng o se wa ya go moprofeta wa gago wa Mohammedan?”

O rile, “Ke nagana o ka kgona go nthuša.”

87 Ke rile, “Nka se kgone go go thuša. Eupša ge o ka amogela Jesu yo Yo a lego mo bjale, Yo a tsebago bophelo bja gago le go tseba tšohle ka wena, O tla go thuša.”

O rile, “Ke amogela Jesu bjalo ka Mophološi wa ka.”

⁸⁸ Seo se e dirile. Seo e bile sona. Dikete tš lesome tša Bomohammedan di tlile go Kriste morago ga sekgalela seo. Le a bona? E ka ba mengwaga ye masometharo mo tšhemong ya thomo, gomme e retolotše o tee godimo ka sengwalwa; moo, mo nakong ya metsotso ye mehlang, dikete tše lesome di tlile ka Ebangedi e dirwa go bonala.

⁸⁹ Modimo ga se a tsoge a re botša go aga dikereke, ga se a tsoge a re botša go aga dikolo. Tšona di lokile. Maokelo le go ya pele, Modimo o a tseba re a a hloka, ke lenaneo la Gagwe; eupša thomo ya Kereke ke go “Rera Ebangedi!” Eupša re fetiša dithereke, dingwalwa go tšwa go Asbury, lefelo le lekaone le lenyane le godimo mo le le . . . Modimo a šegofatše bona batho, kholetšhe ye nnyane yela ya Methodist godimo mo ka Wilmore, Kentucky, ke ye tee ya tše kaonekaone, la semoya, mafelo a manyane ka lefaseng, ke a nagana, mo nakong ye. Ke batho ba bakaone.

⁹⁰ Gomme ke be ke etla go theoga go tšwa . . . Ke lebetše . . . E be e le Rhodesia, eupša ga ke tsebe leina la toropo. Billy, a o kgona go le gopola? [Billy Paulo re, “Salisbury.”—Mor.] Salisbury, yeo ke nnete, New Salisbury. (Yena ke mogopolo wa ka.) New Salisbury, Rhodesia. Gomme re be re etšwa tlase ka Rhodesia gomme ke bone paspote ya Amerika ge re be re namela sefofane, mošemane le basetsana ba bararo. Gomme ke rile . . . ke sepeletše godimo go bona, ke rile, “Dumelang moo.” Ke rile, “Ke a bona le na le paspote ya Amerika.”

O rile, “O bolela Seisimane.”

Ke rile, “Ee,” ke rile, “Ke—ke nna Moamerika.”

O rile, “Gabotse, seo se kaone.”

Ke rile, “A le etile.”

O rile, “Aowa, re baromiwa.”

Ke rile, “Oo, go botse bjang!” Ke rile, “Nnete ke thabile go kopana le lena.” Gomme ke rile, “Le tšwa kae? Ke kereke efe, goba a le na le mokgatlo, goba go no lokologa?”

O rile, “Aowa, re Mamethodist. Re tšwa Wilmore, Kentucky.”

Ke rile, “Go nyakile go ba ka mafuri a ka, ka gae.” Ke rile . . .

O rile, “O ka se direge go ba Ngwanešu Branham yola godimo mo?”

⁹¹ Ke rile, “Ee, mohlomphegi. Yeo ke nnete.” Gomme seo—seo se mo fodišitše thwi fao. Le a bona. Ga se a hlwe a bolela gape. Gomme ke—ke bone mokgwatebelelo wo a o tšerego, o lebeletše go bona basetsana, ba lebelelana seng sa bona ka mokgwa woo. Ke rile, “Nakwana feela, morwa.” O be a se selo eupša mošemane. Gomme ke rile . . . le basetsana. Ke rile, “Ke rata go bolela le lena bohle motsotso feela ka dikokwane tša Bokriste, rena bohle, gomme re mo bakeng sa taba ye kgolo. Ke nyaka go le botšiša lena basetsana ba bararo le lesogana, ‘A le ka kgona ka Leina

la Morena Jesu. . .’ Le rile le bile mo lebaka la mengwaga ye mebedi. ‘A le ka kgona go bea monwana wa gago godimo ga soulo e tee ye o e thopetšego Morena? Soulo e tee?’” Ga se ba kgona go e dira. Ga go soulo e tee.

⁹² Ke rile, “Ga ke nyake go gobatša maikutlo a lena, le gatee.” Gomme ke rile, “Ke leboga se le se dirago, eupša lena basetsana le swanetše go be le le gae le thuša mmago lena ka dibjana. Yeo ke nnete tlwa. Ga le ne taba godimo mo. Seo ke tlwa.”

⁹³ Gomme ga go yo a nago le taba go mašemong ntle le ge ba amogetše Moya wo Mokgethwa le go rera maatla a ditšhupetšo, gobane ke selo se nnoši se se tla—se se tla šuthišago batho bao. Gomme lebelelang ke dikgaruru tše kae le nago le tšona bjale le se sengwe le se sengwe, ke ka baka la gore Ebangedi ya therešo ga se ya rerelwa bona. E filwe bona ka sebopego sa lentšu. Gabotse, le bona se e lego sona? Ye ke tšwetšopele ya bo—bo “bona ba ba phonyokgilego” ba lebaka la Luther, moo e filego lefase dingwalwa tša mahala, yeo ke nnete, goba Beibele ya mahala.

⁹⁴ Bjale, bjale lebaka, lebaka le legolo. Bjale, a re thomeng bjale, ke a dumela re go. . .Ao e be e le maduma, temana ya 7. Go kgabola. . .

. . .go mo. . .*Filadelifia ngwala; dilo Tše go boletše yena yo e lego yo mokgethwa, yo a lego therešo, yo a nago le dikgonyo tša Dafida, yo a bulago, gomme ga go motho yo a tswalelago; gomme a tswalelago, gomme ga go motho yo a bulago;*

⁹⁵ Setatamente sonaona! A ga se? Ke—ke ya go tla morago go seo mo motsotsong feela, gobane se—se ra kgolekgole ka Lengwalong mo.

Ke tseba mediro ya gago: bona, Ke beile pele ga gago mojako wo o bulegilego, gomme ga go motho a ka kgonago go o tswalela: gobane o na le maatla a mannyane, gomme o bolokile lentšu la ka, gomme ga se wa latola leina la ka.

⁹⁶ Bjale, bjale šetšang na—na nako e a tla bjale, morago ga mosepelo wo mogolo wa boromiwa wo o swietšego go kgabaganya ditšhaba, wa lerato la boena, go tšea se ba bilego le sona. Ga go selo kgahlanong le wona, wa dingwalwa le e ka ba eng gape, go ya ka dikarolong tša go fapana, lefase. Bjale, kereke ya kereke ya leina e ile morago go mešomo ya thuto gape. Le a bona, e ile morago.

⁹⁷ Morago ga ge kereke ya leina ye kgolo e hlomilwe, Jesu o beile “mojako wa go bulega.” Morago ga ge lebaka la Wesleyan le tlile ka gare gomme kereke ya Methodist e hlomilwe lefaseng, e medile, e a gola, e dira kereke ye kgolo ye e lego yona lehono, ye nngwe ya tše kgolokgolo, magareng ga dikereke tša Protestant, gomme nako yeo, selo se se diregilego nako yeo, e bile, Jesu o

beile “mojako wa go bulega” bakeng sa kereke pele ba tsena ka go lebaka la Laodikia.

⁹⁸ Lebaka le ke boelago se ka tsela ye, gore le kgone go bona se ke se rago ka go lepelelela. Le a bona? Ke go tšwa go lebaka le la boromiwa la mojako. Eupša, le a bona, O ile—O ile a ba botša O be a swere sekgonyo sa Dafida le go ya pele. Eupša mo O rile O be a beile pele ga kereke bjale; ka morago ga lebaka lela la go dira boromiwa, gomme Whitefield, le—le bohle ba bangwe bao, le Finney, le Sankey, le Moody go ya pele go theoga (Moody e le yo mongwe wa ba mafelelo.) o tlile fase go bjale O beile mojako wa go bulega pele ga kereke. Oo, mo ke moo le swanetšego go šetša bjale. E no ba gare ga Filadelfia le lebaka la Laodikia, go lepelelela.

⁹⁹ Jesu ke Mojako! Bjale, ge le ka phetla le nna go Johane 10:17. A re thekgeng ye bjale, re be le nnete gore . . . Ba bantši ba lena ba tla dumela. Gomme ka gona yo mongwe o tla re, “Gabotse, ga—ga se ka tsoge . . . O nno bolela seo.” Ke no rata go e bala. Johane, tema ya 10, le temana ya 17. Johane 10:17. Go lokile, re bala Mantšu a. Ke kgopela tshwarelo ya lena, Johane 10:7, e sego 17.

*Ka gona Jesu a re go bona . . . Ruri, ruri, Ke re go lena,
Ke nna mojako wa lešaka la dinku.*

¹⁰⁰ Woo ke go ya morago ka go ditšhegofatšo. Re tsena bjang ka go Kriste? Yena ke eng? Lešaka la dinku. Ke be ke makala ka seo ka mehla, “Eng? A A ka kgona go ba Mojako, e le motho?” Bjale mošola ka—mošola ka dinageng tša bohlabela kua, ke hweditše letšatši le lengwe ge ke lemogile gore modiši, nako ya bošego, o tšeela dinku tšohle ka gare ga morako, o di gapela ka mojako. Gomme ka gona ge a di tsentše tšohle ka kua, o di bala tšohle go bona ge eba ye nngwe le ye nngwe e ka gare. Ka gona o robala fase mo mojako, yenamong. Ga go selo se ka tlogo ka gare go dinku, goba nku e ka ba efe e ka yago ka ntle, ntle le go mo tshela. Kafao Jesu ke Mojako, le a bona, go ya ka lešakeng la dinku.

¹⁰¹ Gomme ke be ke nametše tšipi ye nnyane ya Mabritish, gomme ke rile go moisa, Ke rile, “Bao ke . . .” Badiši ba tla tlase go kgabola toropokgolo, gomme nakana e leditšwe, gomme yo mongwe le yo mongwe ba tlema dipriki tša bona, ke naganne, “Bothata ke eng?” Gomme e be e le modiši a eya go kgabola toropo le dinku tša gagwe.

¹⁰² Bjale, mošola ka Bohlabela, ga go swane le mo. Ba ala diphahlo tšohle tša bona ntle—ntle go bapa ka thoko ga ntlo mafelong a mmara. Gomme fao go diapola le dipšere, le mohuta wa dienywa, le diterebe di nno hlatlaganywa gabotse, di hlatlagane go bapa godimo ga diraka ka mokgwa wo, go kitimele tlase. Gomme yo mongwe le yo mongwe wa barekiši o eme fao gomme o leka go go gogela ka gare go reka tše dingwe tša dienywa tša gagwe le dilo.

103 Gabotse, modiši yo, o thomile thwi tlase go mmila mogolo wola. Ke rile, “Ngwanešu, mo ke moo kgaruru e tlago ka gare, ke tla ema le go bogela se.”

104 Gomme ngwanešu le nna o rile, “O tla makala, Ngwanešu Branham. Bogela.” Se sengwe le se sengwe se ile sa ema. Modiši a sepela go bapa, a sa ele šedi, nku ye nngwe le ye nngwe e mo latela tlwa. E mo latela! Ge a dirile khutlo ka mokgwa wo le go retologa, ye nngwe le ye nngwe. . . dinku ka morago ga gagwe di dirile khutlo, ya go latela e mo latetše, ya go latela e mo latetše, thwi go ya pele go dikologa le go dira go retologa fao.

105 Oo, yeo ke tsela ye re latelago Modiši! Yeo ke nnete. Go ya thwi go theoga go kgabola bogare bja mmila woo go hwetša se sengwe tlase ka mafelelong a mangwe, gomme tšona dinku di mo latetše go no swana le mpša. Di be di lebelela godimo le go lebelela go dipahlo tšeo, eupša di be di latela modiši. Oo, ka mokgwa woo! Le a bona. Ke rile, “Oo, ngwanešu, ke duma ge nkabe ke no kgona go bolela leleme le, ke be ke tla rera thwi bjale.” Ke lena fao. Ya, ga a—ga a retologela go le letona goba la nngwe, eupša o dutše thwi morago ga modiši.

106 Seo ke se Kereke e se dirilego tsela yohle go theoga go kgabola, e dula ka morago ga Modiši, Moya wo Mokgethwa o re etapele go ya go Bophelo bjo Bosafelego; e sego go retologa ka gore ye ke kereke ye kgolo ya matšoba, gomme ye e na le bontši bjo bo *bjalo le bjalo* bja dingaka le *bjalobjalo* ka mokgwa woo, eupša dula thwi ka morago ga Modiši. Kae kapa kae Modiši a yago, dinku di a latela, “Dinku tša Ka di tseba Segalontšu sa Ka, gomme mosetsebe di ka se mo latele.” Yeo ke nnete. Yena . . . Modiši yola o tseba mekgwana le se sengwe le se sengwe gape se se dirago dinku tšeo go itshwara.

107 Ka gona ge re tšwetše ka ntle ga toropokgolo e be e le selo sa go makatša, ke bone tšhe—tšhe tšhemo ntle kua gomme monna tsoko a robetše tikologong, gomme ba be ba ne ditonki, le dikgomo, le dikolobe, le dinku, le dipudi, le se sengwe le se sengwe ntle kua. Gomme ke rile, “Gabotse, ke eng bona baisa ntle kua?”

O rile, “Badiši.”

Gomme ke rile, “Modiši o diša ditonki?”

Gomme o rile, “Ee, mohlomphegi.”

Gabotse, ke rile, “Ke—ke naganne modiši e no ra dinku.”

108 O rile, “Aowa. *Modiši* ke ‘mohlokamedi, mofudiši.’ Gomme godimo ka nageng ya geno ba ba bitša ‘makhapoye’ le—le dilo boka tšeo.”

Ke rile, “Oo, ke a bona, modiši ke mohlapetši.”

“Ee.”

“O hlapetša mehlape.”

109 “Yeo ke nnete.” O rile, “Selo sa go makatša ke nako ya bošego, moo o . . . go a tla ba. Wena ka ge o le modiredi, gabotse, nka no go botša se sengwe.” O rile, “Ge nako ya bošego e etla . . . Ke therešo o diša ye nngwe le ye nngwe ya tšona, o di hlahla tikologong le go di thuša le go bona gore di hwetša dilo tše botse go kgabola letšatši. Eupša ge nako ya bošego e etla di . . . tšohle di—di dimoula le ditonki le di—di dikamel, le e ka ba eng a nago le yona, e tlogelwa ntle ka tšhemong. Eupša o kgobela dinku gomme o di tšeela morakong.”

110 “Oo,” ke rile, “Morena, ntire nku, e ka ba eng O e dirago!” Le a bona? Gobane ge nako ya bošego e etla, ke nyaka go ya ka lešakeng la dinku. Ke tsena ka gare ka Mojako, ke tle ka Mojako. Johane 17:7 mo, goba—goba O rile, “Ke nna . . .” 10:7, a ke re, O rile, “Ke nna Mojako go ya lešakeng la dinku. Bohle bao ba kilego ba tla pele ga Ka ke mahodu le bahlakodi, eupša dinku ga se tša ba kwa. Ke nna Mojako, motho yo mongwe le yo mongwe o tsena ka gare ka Nna, o tla phološwa, gomme o tla ka gare le ka ntle gomme a hwetša mafulo.”

111 “Bjale, Ke beile pele ga kereke ye, gare ga lebaka la Filadelfia le lebaka la Laodikia, mojako wa go bulega.” Oo, a le a e hwetša bjale? Gomme le le beile kefa ya lena ya go nagana gabotse ka kgonthe le go tia? Theetšang bjale, se ke se sebotse. Ke a le botša, ke Todi ka Leswikeng, go no tliša tše borala ntle le go di phadimiša. “Ke nna Mojako go ya lešakeng la dinku!” Mojako wo o beilwego ke eng, bjale?

112 A re yeng morago ka go menagano ya rena. Gomme go tloga go lebaka le legolo lela la boromiwa la Mamethodist, leo le swietšego go kgabola naga ka molaetša wa tlhwekišo. Luther ka tokafatšo. Wesley o tlile go latela ka molaetša wa tlhwekišo. Gomme bofelong bja lebaka la Methodist, bofelong, ge le medile medu gomme le thoma go ba mokgatlo wo mogolo. Gomme ge kereke e ka ba efe . . .

113 Bjale theetšang, seo se maatla. Eupša ke nyaka yo mongwe go ntaetša e ka ba kae go kgabola go dipudutša tša histori. Kereke e ka ba efe ye Modimo a kilego a e tsoša, e tlilego godimo ka tsela ya Pentecostal ntle le mokgatlo e ka ba ofe; gomme ka pejana ge e kgatlofaditše, e hwile gomme ga se e tsoge ya tsoga gape. Oo, boleleko bo ile pele, eupša ga se ba tsoge ba ba le tsošetšo. tsošetšo ya Luther ga se ya tsoge ya tsoga, ebile le tsošetšo ya Methodist ga se ya ke ya tsoga, ebile le tsošetšo ya Pentecostal e ka se tsoge ya tsoga. Aowa, mohlomphegi. Ba e kgatlofaditše, se Modimo a se boletšego ka go mabaka a kereke, O “hloile selo seo,” thuto ya Banikolaite.

114 Bjale, elelwang, ga re bolele kgahlanong le e ka ba mang. Batho ba go loka ba šwalalane. Dinku tša Modimo di ka go wona mafelo ohle ntle kua. Yeo ke therešo. Yeo ke nnete. Mamethodist, Mabaptist, eng kapa eng ba lego yona, ke batho ba Modimo ge ba

tswetšwe gape ke Moya wa Modimo. Ke batho ba Modimo, eupša mekgatlo e ba pitlaganyeditše fase. Gomme ba swere lengwalo go tšwa go Methodist go ya go Campbellite, le go ya pele, go fihla ba—ba onaditše mangwalo ka go no a swara go tloga lefelong go ya lefelong.

115 Go lokile, ka fao Morena a boletšego bjale, bofelong bja lebaka leo, “Ke nna Mojako wa go ya lešakeng la dinku.” Bjale, ke mojako ofe o bulegilego ka Jesu, feela gare ga mabaka a mabedi a? 1906, e ka ba ge lebaka la Methodist le—le—le Dwight Moody le bona ba nyamalala go tloga tiragalong, fao go tlile pele go tšwelela ga batho ba amogela Moya wo Mokgethwa, ba bolela ka maleme le dilo di etla morago ka kerekeng. Yeo e ka ba nnete, ka e ka ba 1906, go bapa ka kua.

116 Go lokile, go diregile eng nako yeo? Morago ga fao go thomile go tla go bapa, selo sa mathomo le a tseba, ba kगतlofaditše Khansale Kakaretšo ya kgale ye e ilego ka gare, bjale e bitšwa Assemblies of God. Le a bona, ka ntle ga kereke ye e bego e lepeleletše ka kua. Gomme go diregile eng nako yeo? O beile mojako wa go bulega, wa go “bulega mojako.”

117 Bjale a re nong go e bala bjale, go e swara lentšu ka lentšu feela ka tsela ye A e tlišago. Le a bona, “Bona . . .” A re boneng:

. . . *ga go motho a tswalelago; . . .*

. . . *beile pele ga gago mojako wa go bulega, . . .*

118 Ke ka lehlakoreng le lengwe:

*Ke tseba mediro ya gago: bona, Ke beile pele ga gago
mojako wa go bulega, gomme ga go motho a ka kgonago
go o tswalela: . . .*

119 “Mojako wa go bulega.” E be e le eng? E be e le kutollo ya Bomodimo bja Jesu Kriste bjo bogolo: e sego go ba motho wa bobedi wa thirinithi, eupša a le Modimo Yenamong a dirilwe nama le go dula magareng ga rena. Gomme kutollo . . .

120 Bjale, ge le ka hlokomela, motsotso feela, a re nong go bala feela go ya kgojana nthathana gannyane:

. . . *o a le tswalela: . . . na le maatla a mannyane, . . .
gomme ga se wa latola leina la ka.*

121 Lekga la mathomo Leina le boletšwe bjale ge e sa le go tloga morago ka go lebaka le morago *mo*, lahlile Leina la yona; gomme Luther o tlile ntle ka leina la gore o be a phela, gomme o be a *hwile* (A yeo ke nnete?), “Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa.” Mo go tla Leina la Jesu gape, mo gare ga mabaka a mabedi a *mo*. Mo gare, “mojako wa go bulega.” Bjale, ke kutollo: se A bego a le sona, Bomodimo, dikutollo tša Bomodimo bja Gagwe.

122 Bjale, seo ke se A se utolotšego ka go lona lebaka la kereke la mathomo. Bjale šetšang. Bjalo ka ge Johane a mmone a eme, dihlo makerese tše šupago tša gauta, gomme O be a eme ka

diatla tša Gagwe ntle. Sehlo makerese sa mathomo se se, sa bobedi, sa boraro, sa bone, sa bohano, sa boselela, sa bošupa, ka diatla tša Gagwe ntle ka sebopego sa sefapano. O rile, “Ke nna Alefa le Omega.” Ka mantšu a mangwe, “Ke tla ba wa godimo mathomong, Ke tla ba godimo mafelelong.” Seetša se hlaba ka Bohlabela gomme se dikela ka Bodikela. E bile leutu, nako ya leswiswi, eupša “E tla ba Seetša nakong ya mantšiboa.” Maatla a go swana a Ebangedi ao a tsogile *mo* ka seatleng se tee ka Bohlabela, a phadimile mošola bjale ka seatleng se sengwe ka Bodikela, “Alefa le Omega, Ke nna A gomme Ke nna Z.” Ka diatleng tša Gagwe! Le a e hwetša?

¹²³ Bjale, O dirile eng ka go tema ya 1 ya Kutollo? O utolotše Bomodimo bja godimo bja Gagwe go kereke ya mathomo, Efeso. A yeo ke nnete? Gabotse, bjale hlokomelang. Ye nngwe le ye nngwe ya dikereke tše go tla go theoga go kgabola mo, O ikutolotše Yenamong ka go Bomodimo feela ka go lebopo la Gagwe la go tagafala; eupša go le la mafelelo, O bile Z, morago go ya go mathomo a setlogo gape. Le a bona, “Mathomo le mafelelo.” Lebaka la mathomo, bjale lebaka la mafelelo, gobane O rile, “Ke nna mathomo le mafelelo.” Gomme . . .

¹²⁴ Eupša le re, “Gabotse seo se diregile bjang? Ke mothaka ofe a e tšeetšego pele?” E be e le kutollo! Ba bantši ba lena mo ba e amogetše, gobane ya Gagwe ka mok- . . . Ke ya go bolela se sengwe bjale. Lebelelang! Kereke ya Gagwe ka moka e agilwe godimo ga dikutollo tše Kgethwa tša Gagwemong. A yeo ke nnete? Ge le sa dumele seo, a re phetleng go Mateo 16:18, le tla bona feela mo motsotsong gore kutollo ka moka e agilwe godimo ga Gagwemong. Kereke ka moka ya Gagwe e agilwe godimo ga dikutollo tša Gagwemong. Bjale a re thomeng mo go . . . A re thomeng. . . a re, go e ka ba ya 14 temana:

Ka gona ba rile, Bangwe ba re . . . o Johane Mokolobetši: . . .

Po—po potšišo e bile, Jesu o rile:

. . . mo mabopong a Kesare Filipi, le go botšiša barutiwa ba gagwe, a re, Mang, batho ba re . . . Nna Morwa wa motho ke mang?

Temana ya 13, gomme yeo ke 16:13 bjale.

Gomme ba rile, . . .

¹²⁵ Bjale šetšang, šele lefelo la pele go kereke Jesu a kilego a bolela ka yona, le . . . pele ka go Kutollo e lego mafelelo.

Gomme o rile, Bangwe ba re . . . wena o Johane Mokolobetši: gomme ba bangwe, Eliase; gomme ba bangwe, Jeremia, gomme yo mongwe . . . gomme—gomme . . . goba yo mongwe wa baprofeta.

O rile go—go bona (ka moka, sehlopha ka moka), Eupša lena le re Ke nna mang?

Gomme Simone Petro a araba gomme a re, Wena o Kriste, Morwa wa Modimo wa go phela. (Oo, nna!)

Gomme Jesu a araba gomme a re go yena, O wa lehlogonolo wena, Simone—Simone Morwajona: . . . nama le madi ga se tša utolla se go wena, eupša Tate wa ka yo a lego legodimong.

126 Oo, nna! “Ga se wa tsoge wa hwetša ye go tšwa seminarang. Ga go tsela ye nngwe o kilego wa hwetša ye, Simone, morwa Jona; tsela e nnoši o e hweditšego, e bile kutollo ya semoya ye e utolotšwego go wena go tšwa Legodimong gore Ke nna Yena.” Jesu o rile “Ge le sa dumele Ke nna Yena, le tla hwela dibeng tša lena. Ke nna Yena!”

. . . Ke re . . . go wena, . . . wena o Petro, . . . godimo ga leswika le Ke tla aga kereke ya ka; gomme dikgoro tša hele di ka se kgone go fenye kgahlanong le yona.

127 Ke eng Yona? Semoya! Semoya! Therešo ya semoya! Lentšu la Morena!

128 Bjale, re hwetša gore ka go kutollo ye kgolo ye yeo Modimo a e filego mo go Kereke, ka matšatšing a a mafelelo, gore Modimo o rometše gomme o utolotše go Yenamong “Mojako wa go bulega” gare ga mabaka a mabedi. E be e se ka go lebaka la Laodikia, ebile e be e se ka go lebaka le lengwe *le* (lebaka la Filadelfia), eupša e be e le mo gare (go lepelelela) gobane le . . . ke tla e netefatša feela pejana go theoga gannyane, gomme le tla e hwetša, le a bona. Re tla e dira e hume, ka nnete gore le ka se dule le sa E bone, ge le no nyaka go E bona. Go lokile.

129 Bjale, kutollo ya Gagwemong ke moo A agilego Kereke ya Gagwe. Ke ba bakae ba tsebago yeo go ba therešo, bjale? O agile Kereke ya Gagwe godimo ga kutollo ya Gagwemong. Go lokile. Bjale O boletše eng? “Ga go motho a kgonago go o tswalela!”

Ke tseba mediro ya gago: bona, ke beile mojako wa go bulega pele ga gago, . . .

130 Ke eng “mojako wa go bulega”? Kutollo ya Bomodimo bja godimo bja Jesu Kriste! O boletše eng go Kereke ya Gagwe ya pele morago mo, morago ka go lebaka *le*? O rile, “Ke nna Yo a bego a le gona, a lego gona, gomme a tla tlogo! Ke nna mathomo le mafelelo! Ke nna Ramaatlakamoka!” O e boletše makga a mararo a go fapana, o itirile Bomodimo Yenamong go kereke ye ya mathomo *mo*; pele A be a ka ya ka go lebaka la kereke la mafelelo, O rile, “Ke beile pele ga gago mojako wa go bulega.” Ge o nyaka go bona Kutollo, še Yona, moo A tla agago Kereke ya Gagwe. Gomme tsela e nnoši ye A ka kgonago go tšea Kereke ya Gagwe, ke morago go kutollo ya se A lego sona. Ka therešo!

131 Lebelelang! Ge Abraham a dirile kgwerano, goba Modimo a dirile kgwerano le Abraham, letšatši lela o rile, “Dilo tše di tla ba bjang, ka go bona gore ke tšofetše? Gomme mojabohwa a nnoši

wa ka ke—ke mohlanka yo wa Damaseko ke nago le yena mo, Eleasara.” O rile, “Ke tšofetše, gomme O ntshepišitše ngwana. O tla e dira bjang? E tla dirwa bjang?”

¹³² Gomme elelwang o ile go robala, boroko bja go teba bo wetše godimo ga gagwe boka motho a dira; lehu. Gomme ka gona o lemogile, pele ga gagwe go ile le—le leuba la muši; modiradibe yo mongwe le yo mongwe o swanetše go ya heleng. O bolaile phoofolo (sethole), pudi ya tshadi le kgapa, le mokurunyane le leebana. Ga se a tsoge a aroganya mokurunyane le leebana. Gomme ka gona Seetša se sennyane se sešweu se se ile pele kua, le go ya pele le morago gare ga diripa tše di ripilwego tša phoofolo, go tiiša kgwerano le Abraham.

¹³³ Bjale ka Japane, ge go ka direga go ba motho wa Mojapane mo, o tseba ka mo ba dirago kgwerano ka Japane? Ba betšana ka letswai seng sa bona. Ba hwetša legapana la letswai, gomme ba dula fase mola, ba a bolela, “A o tla dira *bjalo le bjalo*?” “Ya, ke tla dira *bjalo le bjalo*.” Ka gona ba dira kgwerano gomme ba tšea letswai tsoko le go le beletša go yo mongwe, gobane letswai ke seboloki, le a bona. Go lokile. Ba betšana ka letswai seng sa bona, yeo ke kgwerano.

¹³⁴ Ka Amerika, ka mokgwa wo re dirago kgwerano mo, re re, “Gabotse, a o ka dira selo se se itšego?” “Ke tla dira selo se se itšego.” Gomme le a tseba selo sa mathomo le a tseba re šikinyana seatla seng sa rena, “Go se šikinya go yona!” Gomme yeo ke kgwerano.

¹³⁵ Eupša, ka bohlabela, ka tsela ye ba dirilego kontraka, ba ngwadile se sengwe. Gomme ba ngwadile kontraka, gomme ba bolaile phoofolo, ka nakong ya Abraham. Ba sega go bula phoofolo gomme ba ema ka bogare bja yona; ba ngwala kontraka ye, le go e kgeila ka mokgwa *wo*. Yo motee o tšea seripa se tee, gomme yo motee se sengwe. Gomme ba tšere keno gore “anke mebele ya bona e be bjalo ka phoofolo ye ya go hwa ge ba šitilwe go boloka kontraka ye.” Gomme bjale tsela e nnoši kontraka e ka kgonago go tsoge ya ba . . . O ka se tsoge wa e dira tše pedi. E swanetše go tla morago thwi tlwa selo sa go swana, go tšoenana mmogo.

¹³⁶ Bjale Modimo o be a laetša Abraham eng A bego a eya go e dira? Gore O be a eya go tšea Peu ya Abraham, ka Isaka go theogela go Jesu, gomme O Mo tšeeitše godimo Khalibari gomme kua O Mo phaphologantše. O kgeitše Moya go tloga go Yena, go tloga go tšwa go mmele, O tsošitše mmele le go o bea ka seatleng se setona sa Bogoši Godimo, le go romela Moya wo Mokgethwa morago go Kereke. Yeo ke kgwerano ya Modimo, o O arogantše ka bogare: re na le Moya, O na le mmele. Gomme ge O etla morago mmogo, Moya wo o bego o le ka go rena o tšoenana le Yena bjalo ka Monyalwa. Amene. Ga go kereke e ka ba efe ya leina e kgwageditšwego go Wona le gatee. Aowa, mohlomphegi. Ke go

se otswafatšwe ga go seka, Tswalo ya Moya wo Mokgethwa. Yeo ke phetho. Yeo ke kgwerano.

137 Bjale, bjale re a hwetša gore O rile, “Ke beile pele ga gago mojako wa go bulega.” Gomme ga ke tshwenyege ke mekgatlo ye mekae ya madirwa ke motho e tlogo godimo, goba dikereke tša maina, ebile le dikgoro tša hele di ka se kgone go O tswalela. Tsela e nnoši go O fenyā, O tšoene. Yeo ke phetho. O ka se kgone go O tšoena, kafao o swanetše go tswalelwa ka go Wona. Nnete. Kafao ga go motho a ka tsogego a kgona go emiša Molaetša wa Bodimo bja godimo le kolobetšo Leineng la Jesu Kriste. Dikgoro tša hele di ka se tsoge tša fenyā kgahlanong le Wona.

138 O re, “O tseba bjang gore O a rereša?” O tlwa le Lentšu, gomme ga go yo mongwe gape a ka kgonago go bolela selo ka wona. Tlwa! Ke Lentšu. Ga go lefelo mo e ka ba mang a ilego a kolobetšwa leineng la “Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa.”

139 Mokgethwa Paulo yo mogolo yo, morongwa wa Efeso, o laetše motho yo mongwe le yo mongwe yo a bego a se a kolobetšwa, ga go kgathale o kolobeditšwe bjang, ge o se wa tsoge wa kolobetšwa Leineng la Jesu Kriste, o go laetše go tla gomme o kolobetšwe gape Leineng la Jesu Kriste. O rile, “Ge morongwa go tšwa legodimong a etla a ruta e ka ba eng gape, a a be morogwa.”

140 Kafao le kgona go bona ke morongwa mang yo a tlogo ka matšatšing a a mafelelo, Ke Molaetša wa mohuta mang a tlogo go ba le wona ge a etla ntle. Re ka no ba re o iša godimo go yena. Eupša ke a le botša, ge a etla, o tla rera kolobetšo Leineng la Jesu Kriste. Ge o sa e dumele, etla tikologong gosasa bošego gomme anke ke go laetše ka Lengwalo. Ka nnete o tla dira! Gomme lebollo la pelo, le mehlolo Kgethwa, le mediro ya maatla go no swana ba bile le yona ka Letšatši la Pentecost. Yona Tšhegofatšo ya Pentecostal ya setlogo e tla tla thwi morago go mašalela a mannyane ale go a tšeela morago godimo mošola. Kontraka yeo e tla ba feela tlwa boka e bile ge e be e gagolwa lefelong la pele. Oo, ke a Mo rata! Ke thabile, ke thabile kudu. Ke—ke palelwa ke go E hlagiša thata go lekanela. Ke thabile gore ke kgona go re ke nna yo mongwe wa bona. Ke thabile kudu!

141 Ke no duma o ka re baena bohle ba ka ba ka be ba le ka mkgwa woo. Ke no duma gore ke kgone go ba le banešu le dikgaetšedi ntle mo, bagwera ba bohlokwa ba ka ntle ka lefaseng, go bona selo se segolo se. Ke—ke—ke tla rata, ke be ke tla rata, bošegong bjo, Modimo o tseba se. Ke na le mošemane yo monnyane, Joseph, go mo godiša; le mosetsana yo monnyane, Sarah le Rebekah; le mosadimogatša wa go rataga ba ke hloyago go ba tlogela; eupša ge ke tsebile gore baena ba ka go kgab- . . . batho ba ke ba tsebago lefaseng le, ba kgona go amogela Leo le go Le dumela, le go tlatšwa ka Moya wo Mokgethwa, ke tla ba komana go tloga thwi bjale. Yeo ke nnete tlwa. Le a bona? Oo,

ge o ka kgona go no . . . gomme o ka se kgone . . . Ge o bolela ka boleta, ba nagana boka o leka go bea se sengwe godimo ga bona. Gomme—gomme go ne selo se tee feela go dira, seo ke go dula thwi le Lentšu le go le kokotela fase. Gomme yeo ke nnete tlwa, dula thwi le Lona. Oo, ke Mo rata bjang!

142 Kutollo ya Gagwemong, Bomodimo bja Gagwe bja godimo. Eng, A e dirilego? Ke no se kgone go E tlogela, ka mokgwa wo mongwe. O e utollotše ka go kereke ka Efeso. A yeo ke nnete? Gomme moo e be e le ge Seetša la mathomo se hlaba go kgabola go phadima, Seetša sa Bokriste. A yeo ke nnete? Lebaka la Moya wo Mokgethwa le thomile thwi *mo* ka Efeso.

143 Gomme moprofeta o rile, “Go tla tla letšatši le e ka se bego bošego le ge e le mosegare, eupša nakong ya mantšiboa Seetša se tla tla morago gape.” Le a e bona? Le a bona. Le a bona, letšatši le la leuto, go tla go kgabaganya go kgabola, lohle le mo leuto (mekgatlo le se sengwe le se sengwe); eupša ka matšatšing a mafelelo godimo *mo*, fasefase mo O tla bea mojako woo wa go bulega. Jesu o rile, “Ke nna Mojako woo.”

144 A le kile la Mo kwa a re, “Ke nna kgoro. Ke nna tsela, Therešo, le Seetša”? Le a bona? A le kile la Mo kwa a re, “Kgoro ke ya tselameetse, gomme tsela ke ye tshesane”? A le hlokometše ka fao *tselameetse* e peletilwego? T-s-e-l-a-m-e-e-t-s-e, meetse. *Tselameetse* e ra “meetse,” e peletilwe ka mokgwa woo. (T-s-e-l-a-m-e-e-t-s-e, le a bona.) *Tselameetse*, “Meetse ke tsela. Gomme meetse ao ke kgoro, gomme tsela ke ye tshesane.” Meetse ke eng? Kgoro, mojako. Le a bona, go bula. “Leineng la Morena Jesu ke tsela, go kgabola meetse. Kgoro ke tselameetse, tsela ke ye tshesane, yeo . . .” Jesu . . . “Meetse ke kgoro, Leineng la Morena Jesu, go tsena ka gare.”

145 “Sokologang yo mongwe le yo mongwe wa lena gomme le kolobetšweng Leineng la Jesu Kriste bakeng sa go tlošwa ga dibe tša lena gomme le tla amogela, ge le lebelela go lebanya Khalibari, mpho ya Moya wo Mokgethwa. Gobane tshepišo ke ya lena le go bana ba lena.” (Ba bangwe ba bona ba rile, “Go baapostola fela.”) “Bakeng sa lena le go bana ba lena, le go bona ba ba lego kgole, ebile ba bantši ba Morena Modimo wa rena a tla ba bitšago.” Yeo—yeo ke phetho. “Ba bantši ba Morena Modimo wa rena a tla ba bitšago.” Tshepišo ke go yo mongwe le yo mongwe, ge o ka tla ka tsela ya go swana taelotšhomišo e balegago. Yeo ke nnete.

146 O se ke wa re, “Gabotse, ke tla ngwega go dikologa ka tsela ye.”

147 Go bile monna nako ye nngwe o ngwegile go dikologa, le a tseba, gomme a tsena ka tsela ye nngwe. A le be le tseba seo? A le kile la bala seswantšho sa yona? Go bile motho yo a go ngwega go dikologa le go tsena ka tsela ye nngwe. Bjale, ka bohlabela, ge ba—ba ne selalelo sa lenyalo . . . Re tla e topa mosong: mo

Selalelong sa Monyanya, ka fao monna yola a tsenego kua. Re tla leka, go tšea yeo mosong. Ke be ke eya go e bolela bjale, eupša ke tla e tlogela. Mo mosong: kafao monna yola a tsenego ka lefelong lela go tšwa Selalelong sa Monyanya . . . goba, bakeng sa Selalelo sa Monyanya.

148 Go lokile, “Tselameetse ke kgoro, tsela ke ye tshesane.” Meetse ke kgoro, matseno go ya ka go Morena Modimo.

149 “Ke beile mojako wa go bulega. Ke swere dikgonyo. Ke nna ke nnoši ke kgonago go o bula, Ke nna ke nnoši ke kgonago go o utolla, Ke swere dikgonyo.” A yeo ke nnete. “Ga go motho a kgonago go tla go Nna ntle le ge Tate wa Ka a mo goga, gomme bohle ba Tate a Mphilego ba tla tla go Nna.” Ga go motho a ka kgonago go phološwa feela ka Jesu Kriste. E sego ka kereke, mokgatlo e ka ba ofe, pišopo e ka ba efe, mopapa, feela ka Jesu Kriste. O swere sekgonyo, ke Yena a nnoši yo a ka kgonago . . . Dikgonyo tša eng? Dafida, Mileniamo wo o tlogo wa ka moso moo A tla dulago godimo ga terone ya Dafida. “Ke swere dikgonyo tša Dafida, Ke tla bula mojako wo gomme ga go yo a ka kgonago go o tswalela. Ga a gona a ka kgonago go o bula eupša Nna, ga go yo a ka kgonago go o tswalela eupša Nna.”

150 O ka kgonaga bjang go ba? Go ka kgonega bjang gore motho e ka ba mang a kgone go tseba ke Yena Kriste go fihla A ikutlotše Yenamong go yena? Le a bona, O ikutolla Yenamong, O swere sekgonyo. O kgonaga go o bula goba go o tlogela o nnoši. Le a bona? “Ke swere sekgonyo go ya mojako. Ke nna Mojako. Ke nna Tsela. Ke nna Therešo. Ke nna Seetša.” Oo! “Ke nna Alefa. Ke nna Omega. Ke nna Mathomo le Mafelelo. Ke nna Tate. Ke nna Morwa. Ke nna Moya wo Mokgethwa. KE NNA! E sego Ke ‘be ke le’ goba ‘ke tla ba.’ KE NNA YENA KE NNA, seo—seo se boletše selo ka moka. KE NNA, e sego Ke ‘be ke le’ goba ke ‘tla ba.’ KE NNA, seo se ra ‘bogona bja go phela bakeng sa Gosafelego.’ Le a bona, KE NNA! Ka mehla ke be ke le, ka mehla ke tla ba, Ke nna bjale bjalo ka ge Ke be ke le gona ka mehla gomme ke tla ba ka mehla.” Le a bona, Yena—Yena o no ba KE NNA!

151 O na le dikgonyo tša Dafida go ya mmušong, “ga go motho a ka kgonago go le tswalela.” Temana ya 7 e netefatša seo, go lokile, gore O swere dikgonyo tša Dafida, “Ga go motho yo a ka kgonago go tswalela!”

152 Bjale a re boneng selo sa go latela ke eng, ka pela:

. . . gobane wena o na le maatla a mannyane, . . .

153 Oo! O rile go sehlopha se sennyane se tlase mo, “O na le maatla a mannyane bjale.” Seo se ra go reng? Go no swana le motho yo a bego a hwile, mohuta wa go itšhikinya yenamong, a eya go phela, a tsošološega gannyane, a etla bophelong. Le tšwele go tšona dithutotumelo tša kgale tša go hwa le se sengwe le se sengwe, le thomile go tla bophelong nthathana gannyane, go itšhikinya wenamong, mohuta wa go itsoša wenamong. “O na le

maatla a mannyane, Eupša ke beile mojako wa go bulega pele ga gago bjale.” Ka pejana ge ba tšwetše ka ntle ga—ga Bolutheran le bopapa, le diism tšohle tše dingwe tšeo, le—le Bomethodist le se sengwe le se sengwe, O rile, “Ke beile mojako pele ga gago, bjale o na le maatla a mannyane, o ya go dira eng ka wona? O beilwe pele ga gago, o ka kgona go sepelela ka gare goba wa sepelela ntle, ye nngwe ya tšona o nyakago go dira. Mojako o beilwe pele ga gago. O na le maatla a mannyane, go no tla Bophelong, o no thoma.”

154 Go bile bjalo ka kereke ya pele. Hlokomelang mo bofelong bja lebaka la Laodikia, e ile morago gape. Bjale ge le ka hlokomela godimo mo, go—go laetša gore kereke ye e gare ga a mabedi a. Ge o eya godimo ka go lebaka la Laodikia, goba Lebaka la Kereke ya Laodikia, “Ke tseba mediro ya gago,” thwi bofelong bja lebaka la Laodikia. E be e le eng? “Mediro ya gago, le setulo moo Sathane a lego gona.” Setulo sa Sathane e be e le eng? Le a bona, e ile thwi go otlologa morago ka go kereke ya leina gape.

155 Lena Assemblies of God, le Pentecostal Oneness, le Church of God! Oo, a ga le bone, baena, se e se dirilego? Le ile thwi morago go selo se Modimo a bego a se hloile, go thuba bongwanešu. Lebelelang Assemblies of God, ba bangwe ba batho ba bakaonekaone ka lefaseng ba ka go tšona Assemblies of God. Lebelelang kereke yela United Pentecostal, ba bakaone bao o sego wa ke wa kopana le bona ka bophelong bja gago. Lebelelang ka go Church of God. Gomme ka baka la mekgatlo yeo, ba a baka le go hlahlawetša le go baka seng sa bona, le go bitšana seng sa bona “sehloga sa dibobodi” le “segola sa legotlo.” Gobaneng, ke kgobogo!

156 Selo se tee Modimo a se hloilego ke “go bjala kgohlano magareng ga baena.” Gomme yeo ke nnete. Gomme yona mekgatlo ke yona e e dirago, go bjala kgohlano magareng ga baena. Re swanetše go be re eme go boemagare gomme re re, “Ke rena banešu!”

Ga se ra arogana,
Bohle re mmele o motee;
Batee ka kholofelo le thuto, (Thuto ya Beibele.)
Batee leratong.

157 Ke rata pina yela ya kgale, *Eyapele Lešole la Mokriste*. Ee, mohlomphegi.

158 Bofelo bja Malaodikia, ba ile morago go mediro gape, goba dikereke tša maina tša Pentecostal di ile morago go kereke ya leina. A re hwetšeng temana ya 15. Ke nayo mo, “Temana ya 15 ya Kutollo 3.” Gomme re bone ge seo e se nnete, bjale. Kutollo 3, gomme—gomme. . . goba a re boneng, a ke ngwadile yeo fase gabotse. Kutollo. . . Oo, aowa, aowa, ke—ke be ke le

pošo, temana ya 15. Ke temana ya 15 ya tema ye ya go swana, e laetša selo sa go swana mo. Ya, uh-huh:

Ke tseba mediro ya gago, gore ga o tonye le ge e le go fiša: . . .

¹⁵⁹ “Ke tseba mediro ya gago.” Go laeditše ba ile morago go selo sa bona sa pele gape. Ba ile morago ka maatla a bona le go ya marago go dikereke tša maina tša Pentecostal. Temana ya 15 ya—ya tema ya go swana. Go lokile.

¹⁶⁰ Gare ga mabaka a mabedi ba bile le maatla a mannyane, gare ga dikereke tša maina tše pedi tša lebaka la thuto ya Banikolaite. Bjale, ge Lutheran mo e bopile, e ile morago ka go Bonikolaite, bapšopobagolo ba bagolo le go ya pele. Nako yeo go latela go tšile Wesley, ba bopile mopišopomogolo wa Canterbury le tšohle tše kgolo tše tša go fapana, gohlegohle tšeo ka dikerekeng le go ya pele ka go—ka go lebaka leo. Ka gona godimo mo ka go Pentecostal, ba ya thwi morago go selo sa go swana gape, dikereke tša maina tšohle tša bona tše kgolo, thuto ya Banikolaite. Eupša gare ga mabaka a mabedi a O butše mojako le go fa kereke maatla a mannyane go tsošološega go lekanela go fihla e šikinya hlogo ya yona, go lebelela ntle mošola le go bona mo e bego e le gona, go hwetša kutollo. Go retologa, go bona e ka ba eng (go rathelwa fase, le a tseba), gomme selo sa pele le a tseba, a thoma go šikinya hlogo ya gagwe le go lebelela go dikologa le go šikinya hlogo ya gagwe.

¹⁶¹ Gabotse, ke be ke lora ka seo bošego bja go feta. Charlie, ke naganne ke thuntše sehlorana; ke se thenkgolotše go tloga lekaleng. Gomme ke bone mokgekolo godimo kua. Oo, a o be a mpefetše, o be a eya go tla, go nkhumana. Gomme sehlorana se se be se ne lentiana le lennyane go rarela molala wa gagwe. Gomme moisa yo monnyane yola o robetše mola gomme o šikintše hlogo ya gagwe makga a mabedi goba a mararo le go ntebelela, gomme o ile a rifoga ka thata ka mo a bego a kgona go ya, thwi morago ka dikgweng.

¹⁶² Le a tseba, mokgekolo yola a ka no ba a be a era kereke. A ka no be a be a sa re? O lekile go nkgatikela, ke mo tšhabetše ka mokgwa wo mongwe. Gomme. . . Eupša, oo, seetša se sennyane feela, eupša go lekanela go—go. . . Ke a tseba ke ile go theoga mokgotha gomme o be a eya go nthaketša tlase kua, gomme ke retolotše Ford ya ka go dikologa ka lebelo kudu; ba be ba ne karikana ka morago ga yona, ka swaya selo ka moka go dikologa, ka rifogela ka tsela ye nngwe, go mo dira gore a se nkhwetše. Go no feta.

¹⁶³ “Bjale, o na le maatla a mannyane a a šetšego, kafao o nyaka go šomiša maatla a ka kgonthe go retolla sefahlego gare ga dikereke tša maina tše pedi.” A le hlokometše? “O bolokile Lentšu la Gagwe!” Šetšang temana ya go latela mo bjale:

...o na le *maatla a mannyane, gomme o bolokile lentšu la ka...*

164 “O bolokile Lentšu la Ka,” ke ka mokgwa wo ba hweditšego maatla a bona. Ke ka mokgwa wo ba hweditšego kutollo ya bona. Yo motee yo a fihleletšego go swara Beibele ge Luther a be a gatiša Beibele, gomme E tlile go theoga go kgabola lebaka la Wesley le go ya pele, ba fihleletše go E swara gomme ba bolokile Lentšu; gomme ba bone kutollo ya Jesu Kriste e lego Modimo a dirilwe nama magareng ga rena, le kolobetšo ya meetse Leineng la Jesu, kafao ba ile thwi ka go yena. Ke lena fao. Ka gona ba—ba hweditše Leina la Gagwe nako yeo. Le a bona? Gobaneng, e no ba pepeneng bjalo ka...pepeneng kudu go fetaa go bala kuranta. Le a bona? Go no...Gomme le ka se kgone go e gana, gobane še e thwi mo. E swantšhitšwe thwi mo ka Beibeleng, gomme še e thwi mo, gomme re ne...Ke histori. Ke tlwa moo kereke ya Pentecostal e thomilego le go hwetša leina la yona, e ka ba 1908, '10, '12, felotsoko go bapa fao, e thoma go wa.

165 Bjale, go lokile:

...*gomme ga se wa latola le leina...ga se wa latola leina la ka.*

166 Bjale, ke rata yeo. O na le—o na le dikgonyo tša Dafida bjale, O kgona go boloka Lentšu la Gagwe gomme—gomme a go bea ka Mmušong. Leina la Gagwe le utolotšwe. Ba tšwetše ka ntle ga kereke ye e bilego le “leina gore ba be ba hwile,” gomme bjale ba tsene ka kerekeng ye e nago le Leina, ke gore, e ne Bophelo. Le a bona? Tšwelang ka ntle ga mohu, “Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa.” Leina la “Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa,” seo ebile ga se fe tlhaologanyo. Le a bona, le fa kua bakeng sa kutollo. Puku ka moka ya Gagwe e ngwadilwe godimo ga kutollo. Seo ke se e lego sona, O ikutolla Yenamong.

167 Bjale O rile, “Eyang kolobetšang batho Leineng la Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa,” Mateo 28:19. Bjale, ke leina lefe le tee la wona maina o yago go le šomiša? Bjale, bontši kudu bja batho ba mathirinitarian ba a kolobetša, “Leineng la Tate, leineng la Morwa, leineng la Moya wo Mokgethwa.” Yeo ebile ga se go ya ka Lengwalo. Botšiša e ka ba mang. Le bone ge e se...Ke *leineng*, botee, e sego *maina*. *Leina!* Leina la Tate le la Morwa le la Moya wo Mokgethwa. Le a bona? Go lokile. Tate ga se leina; Morwa ga se leina; Moya wo Mokgethwa ga se leina. Kafao ke eng? Se sengwe sa go hwa! Ga go leina go sona. Eupša ka dithaetlele tšeo tša go hwa...

168 Ka Bophelo bja Kriste, bo a utolla. Gomme Petro o swanetše go be a bile le...O be a eme thwi kua ka dikgonyo tša—tša Mmušo wa Legodimo ka seatleng sa gagwe, gomme Mmušo ke Moya wo Mokgethwa; di lekeletše lehlakoreng la gagwe, dikgonyo go ya Mmušong. Ka mantšu a mangwe, kutollo, gobane Jesu o mmoditše. Oo, ngwanešu, a ga o bone seo? Petro e bile yena

yo a go šegofatšwa ka kutollo ya Therešo. Gomme šole o be a eme thwi kua, gomme o kwele Jesu a re, “Kagona eyang, rutang ditšhaba tšohle, ba kolobetšeng Leineng la Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa.”

169 Petro o retologile go dikologa le go re, “Morena, ka kgonthe ke swere dikgonyo mo. Ke na le kutollo ya se seo se bego se se ra, gobane ke a tseba Tate ga se leina, Morwa ga se leina, Moya wo Mokgethwa ga se leina, eupša ke tseba se Leina leo e lego lona.” “Kafao ke le kolobetša Leineng la Morena Jesu Kriste.” Amene. Fše! Yeo ke nnete.

170 Bjale, go no ba boka o be o bala kanegelo ya lerato. Gomme o . . . Yeo ke puku ya mafelelo ya Mateo, karolo ya mafelelo ya Mateo. Ge o topa kanegelo ya lerato, ba bangwe ba lena bahumagadi . . . ke a tseba ga le e dire, ka nnete le ka se dire; aowa, aowa. Le a bona? Eupša ge o e dirile ge o be o sa le modiradibe, o a bona, o topile kanegelo fase ka go . . . o a tseba, ge o be o sa le mosetsana yo monnyane wa kgale, gomme o topile kanegelo ye, le go re, “John le Mary ba phetše ka lethabo ge e sa le morago ga fao.” Huh! John le Mary ke bomang? Bjale, go tsela e tee go wena go tseba John le Mary ke mang, ke, go ya morago go mathomo a puku gomme o e bale. A yeo ke nnete?

171 Gabotse, ka gona ka go puku ya mafelelo ya Mateo, temana ya mafelelo, gore Jesu o rile, “Kagona eyang, rutang ditšhaba tšohle, ka go ba kolobetša Leineng la Tate, le la Morwa, le Moya wo Mokgethwa, go ba ruta go hlokomela eng kapa eng Ke ba laetšego.” Bjale, ge—ge Tate e se leina, le Morwa e se leina, le Moya wo Mokgethwa e se leina, bokaone eyang morago go mathomo a Puku. Le a bona? Bjale, ge re eya morago go mathomo a Puku, tema ya 1 ya Mateo, le tla hwetša se.

172 Ke tla rata go fa seswantšho se sennyane se mo ka baka la gore go ka no ba yo mongwe mo yo a sego a tsoge a se bona. Šetšang se. Yo ke Tate, *yo* ke Morwa, gomme *yo* ke Moya wo Mokgethwa. Bjale, šetšang sekgauswi. Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa. Seo ke se Jesu a se boletšego ka go Mateo 28:19. A yeo ke nnete? Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa. Bjale, yo ke *mang?* Tate? Theetšang tlase. Tate, Moya wo Mokgethwa, Morwa. Bjale, ke mang *yo?* Moya wo Mokgethwa. Ke mang *yo?* [Phuthego e re “Tate.”—Mor.] Ke mang *yo?* [Phuthego e re, “Morwa.”] Morwa. Go lokile. Bjale, yo e be e Tate wa Mang? Jesu Kriste. A ke nnete?

173 Bjale, Mateo, tema ya 1, temana ya 28, a re e baleng. Re tla tšea kanegelo ya lerato bjale gomme re bone e balega bjang. Re tla bona ke Mang—mang Mothaka yo o be a le seo, sa, seo A se boletšego, “Eyang le ba kolobetšeng Leineng la Tate, le la Morwa, le Moya wo Mokgethwa.” Go lokile. Bjale, tema ya 1 ya Mateo e thoma ka mašika:

Puku ya meloko ya Jesu Kriste, Morwa wa Dafida, mo morwa wa Abraham.

Abraham a tswala Isaka; . . . Isaka a ba le Jakobo; . . .

174 Le go ya pele, pele, le pele, le pele go theoga go fihla e etla go te—te temana ya 18. Bjale, le a bona, o ya pele fase mo go temana ya 17 gomme . . .

Kafao meloko yohle go tloga ka Abraham go fihla ka Dafida e bile meloko ye lesomenne; gomme go tloga ka Dafida go fihla ka bothopša bja Babilonia . . . meloko ye lesomenne; le . . . go tloga ka bothopša bja Babilonia go fihla ka Kriste e bile meloko ye lesomenne.

Bjale matswalo a Jesu Kriste a bile ka mokgwa wo: Ge . . . mme wa gagwe Maria a beeditšwe ke Josefa, . . .

175 A le bala ka morago ga ka? Theetšang sekgauswi:

. . . Ge . . . mme wa gagwe Maria a beeditšwe ke Josefa, . . . o hweditšwe a ne . . . pele ba etla mmogo, o hweditšwe a ne ngwana wa Modimo Tate.

176 A yeo e balega ka tsela yeo? O hweditšwe a ne ngwana wa eng? [Phuthego e re, “*Moya wo Mokgethwa!*”—Mor.] Gabotse, ke naganne yo mongwe o rile *yo* e be e le Tate wa Gagwe. Bjale, ge Moya wo Mokgethwa e le motho yo motee, gomme Tate ke motho yo mongwe, gona O bile le botate ba babedi. Le na le eng? Ngwana wa hlaba. “Oo,” o rile, “o . . . ba nno ngwega godimo gomme ba dira phošo ya go ngwala fao.” Go lokile:

Gomme Josefa monnamogatša wa gagwe, ka go ba monna wa go loka . . . a sa . . . a sa nyake go mo dira mohlala wa phatlalatša, o be a nagana go mo hlala sephiring.

*Eupša ge a sa eleletša dilo tšeo, bonang, morongwa wa Morena o bonagetše go yena ka torong, a re, Josefa, wena morwa wa Dafida, se boife go tšeela go wena Maria mosadimogatša wa gago: gobane se se imilwego ka go yena ke sa . . . [Phuthego e re, “*Moya wo Mokgethwa!*”]*

177 “Molomo wa dihlatse tše pedi goba tše tharo, a lentšu le lengwe le le lengwe le hlongwe.” Le a bona? Uh-huh. Moya wo Mokgethwa e be e le Tate wa Gagwe. Gabotse, O rile “Modimo” o be a le Tate wa Gagwe. Bjale, ge e le batho ba babedi ba go fapana, ke ofe e bego e le tate wa Gagwe? Le bona mo le ikišago lenabeng. Le no itekeletša lenabeng thwi ntle ka bogareng bja moya wa lefaufaug. Le a bona? Bjale, le swanetše go bolela gore Moya wo Mokgethwa ke Modimo Yenamong! Ke Moya wo Mokgethwa, e lego Modimo. (Bjale, le na le ba babedi bjale, sebakeng sa ba bararo.) Go lokile.

178 Go lokile, temana ya 21:

...seo se imilwego ka go yena... (Yo a beilego... ke Mang Yena Yo a imišitšego se ka go yena? Moya wo Mokgethwa. Go lokile.)

Gomme o tla belega morwa, gomme o tla bitša leina la gagwe (Leina) JESU: gobane o tla phološa batho ba gagwe go tšwa dibeng tša bona.

...tšohle tše di dirilwe, ...Bjale tšohle tše di dirilwe, gore go phethagale se se boletšwego ke Morena ka bapofeta, a re,

Bonang, kgarebe e tla ba ima, gomme e tla belega morwa, gomme ba tla bitša leina la gagwe Imanuele, ... le hlathollwago ... Modimo o na le rena.

¹⁷⁹ Leina la Gagwe e be e le mang? Bjale, John le Mary ke bomang ba ba phetšego ka lethabo ka morago? Ke eng Leina la Tate, Morwa le Moya wo Mokgethw? Ge Jesu a tswetšwe mo lefaseng, O be a le Kriste Morena. Mo lebollong la Gagwe (matšatši a seswai moragorago) mme wa gagwe o Mo file Leina gomme tate wa Gagwe o Mo file Leina la “Jesu.” O be a le Jesu Kriste, Morena Jesu Kriste, nako yeo.

¹⁸⁰ O be a le Morena! Ge A be a tswalwa, O be a le Kriste Morena. Gomme ka gona ge A amogetše Leina la Gagwe la “Jesu,” leo le Mo dirile Jesu Kriste Morena. Seo ke tlwa se utolotšwego go Petro, o tsebile John le Mary e be e le bomang ge A rile, “Eyang kolobetšang Leineng la Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa.” Kafao e kgonne go utollwa gobane Jesu o tsebile gore Petro o be a ne mpho ya dikutollo, O tsebile, gobane e be e šetše e utolotše go yena ke Moya godimo. Gomme Modimo ge a bone monna yola o kgona go amogela dikutollo go tšwa godimo, O kgona go tshepa monna yola, o dira se sengwe ka yena; ge e utolotšwe go yena, gobane O rile, “Ga go motho a kgonago go utolla ye eupša Tate wa Gagwe.” Modimo ke Yena a nnoši Yo a kgonago go e utolla, gomme O tsebile Petro ka go... o be a kgomana le Moya. Kafao o...

¹⁸¹ Petro o tsebile kutollo, gomme ka gona o ile godimo kua gomme o rile, “Sokologang, gomme le kolobetšweng Leineng la Jesu Kriste bakeng sa go tlošwa ga sebe sa Lena.”

¹⁸² Bjale, feela matšatši a se makae pele ga fao, Jesu o boditše Petro, (Nako ya go swana ge A mmoditše kutollo O be a le mang, “Godimo ga leswika le Ke tla aga Kereke ya Ka, gomme dikgoro tša hele di ka se ke tša fenya kgahlanong le Yona.”), “Gomme Ke re wena o Petro, gomme Ke tla go nea dikgonyo.” Oo! “Dikgonyo go ya Mmušong! Ke tla go nea dikgonyo. Eng kapa eng o e tlemago mo lefaseng, Ke tla e tlema Legodimong. Se o se tlemollago lefaseng, Ke tla se tlemolla Legodimong.”

¹⁸³ Ka gona ka Letšatši la Pentecost, tlhomamišo ya Kereke, matšatši a lesome morago ga ge Jesu a rile “eyang go kolobetša ka le—Leineng la Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa,” Petro

ka kutollo ya semoya o tsebile go be go se selo se sebjalo bjalo ka Leina la “Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa.” Gabotse, ga go yo mongwe gape a rutilego yeo go fihla lebaka la Katoliki. Gomme motho yo mongwe le yo mongwe yo a kolobeditšwego leineng la “Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa” gabotse o kolobeditšwe ka go tumelo ya Katoliki, (yeo ke nnete) e sego ka kolobetšo ya Bokriste. Go bile . . . mašalela.

¹⁸⁴ Bjale, ka Letšatši la Pentecost, ba ile ba tlatšwa ka Moya wo Mokgethwa, le go bolela ka maleme le—le go itshwara boka ba be ba tagilwe. Gomme ba be ba tagilwe, ba be ba tagilwe ke Beine ye mpsha. Beine ye mpsha ye e tšwago legodimong, go tšwa Kanana godimo. Gomme ge bohle ba be ba goelela le go goa le go itshwara boka ba be ba tagilwe le go ya pele, Petro o emeletše magareng ga bona le go ba botša gore “Ba be ba se ba tagwa, eupša ba be ba—ba be ba . . . Se ke sela se moprofeta a rilego se tla tla go phethega, ‘O tla tšhollela ntle Moya wa Gagwe.’”

¹⁸⁵ Gomme bjale ba—ba rile, “Banna le baena, re ka kgona re dire eng? Banna le baena, re ka kgona re dire eng?” Yeo ke potšišo. “Re ya go O hwetša bjang? Ke mang a swerego dikgonyo?”

¹⁸⁶ “Etle mo, Simone. O swere dikgonyo, di goge go tloga lehlakoreng la gago. Gomme o ya go reng? Bjale elelwang, Jesu Kriste o rile, ‘Ge le e tlema lefaseng, Ke tla e tlema Legodimong. Ge le e tlemolla lefaseng, Ke tla e tlemolla Legodimong.’ Gomme ge A le Modimo, O swanetše go boloka Lentšu la Gagwe.”

¹⁸⁷ Bjale, lena baprista ba Katoliki, ntaetšeng ya lena “tebalelo ya sebe.” Moprista wa Katoliki o mpoditše nako ye nngwe, o rile, “A Jesu ga se a re, ‘Mang le mang le tlošago dibe tša bona, go bona di tlošitšwe?’”

Ke rile, “O e boletše.”

“Mang le mang le swarago dibe tša gagwe, go bona di swerwe?”

“Ya.”

“Ke gore mang le mang le mo lebalelago, ba lebaletšwe; mang le mang le sa ba lebalelego, ga ba lebalelwa.”

Ke rile, “Yeo ke nnete se E se boletšego.”

O rile, “Gona a Kriste ga se a nea Kereke ya Gagwe, yeo re lego Kereke ya Gagwe, maatla go lebalela dibe lefaseng?”

¹⁸⁸ “O dirile ka kgonthe.” Ke rile, “Bjale, ge bohle le ba lebalela ka tsela ya go swana yeo ba ba lebaletšego, ke tla ya le wena.” Ya. Ke rile, “O ba lebaletše bjang? A ba ba boditše, ‘Eyang le dire nobena’ goba se sengwe, goba tsela ye le dirago?”

¹⁸⁹ Aowa, mohlomphegi. Petro o rile, “Sokologang!” Amene. Sekgonyo seseo, “Sokologang, yo mongwe le yo mongwe wa lena, gomme le kolobetšweng Leineng la Jesu Kriste go tlošweng ga

dibe tša lena, gomme ka gona le tla amogela neo ya Moya wo Mokgethwa.” Sekgonyo se ile “katla” mo lefaseng, gomme se ile “katla” Legodimong. Yeo ke Yona.

¹⁹⁰ Ke lebaka leo ge Paulo a kopane le ba bangwe ba bego ba šetše ba kolobeditšwe ke monna wa go swana yo a kolobeditšego Jesu, o rile, “A le amogetše Moya wo Mokgethwa ge e sa le le dumetše?”

Ba rile, “Ga re tsebe ge eba go na le Moya wo Mokgethwa wo o itšego.”

O rile, “Go *efe* . . .” O tšea lentšu la gago la Segerike, le rile, “Le kolobeditšwe *bjang*?”

Ba rile, “Ka ya Johane.”

O rile, “Yeo e ka se sa šoma gape. Legodimo le tswaletšwe. Le swanetše go tla; le kolobetšwe Leineng la ‘Jesu Kriste.’”

¹⁹¹ Kafao ba kwele se, ba ile ba kolobetšwa gape leboelela Leineng la Jesu Kriste. Gomme ge ba dirile, Paulo o beile diatla godimo ga bona, Moya wo Mokgethwa o tlile godimo ga bona, ba boletše ka maleme le go profeta.

¹⁹² Oo, ngwanešu, ke morago go ya mathomong. Seo ke tlwa. Woo ke “mojako wa go bulega” wo o bego o beilwe thwi fa. Go ya ka thutofase ke nnete, Dietša tša mantšiboa, gomme Lengwalo le lengwe le le lengwe ka Beibeleng le iša thwi go yona.

¹⁹³ Re ka kgona go ema mo lebaka le diiri, gomme ke na le metsotso ye lesometlhano ya nako go fetiša, gomme e ka ba ditshwao tše masometharo tlhano tša go fapana go di dira mo. Gomme ge re sa dire, re tla ya go tšona mosong ge re sa di dire bošegong bjo. Go lokile.

¹⁹⁴ Bjale, go lokile:

. . . *gomme ga go motho a o tswalelago; gobane o na le maatla a mannyane, gomme o bolokile lentšu la ka, . . .*
(Go lokile.) . . . *gomme ga se wa latola leina la ka.*

¹⁹⁵ Fao re e hweditše! “Ga se wa latola Leina la Ka.” Leina le utolotšwe, re tlogile go tšwa go kereke ya leina ya kgale ya go hwa ya Sarede, gomme re tlile ka go Kereke ya go phela.

¹⁹⁶ Bjale a re tšeeng temana ya 9. Bjale, re ya go šetša bjale, re tla mošola ka go se sengwe seo se lego kotsi kudu:

Bona, Ke tla dira bona ba sinagoge ya Sathane, ba ba rego ke bona Bajuda, gomme ga se bona, eupša ba a aketša; bona, Ke tla ba dira go tla le go khunama pele ga maoto a gago, le go tseba gore Ke go ratile.

¹⁹⁷ Go na le bošego bjo bobotse bja go tlala, thwi fao. Šetšang! Ke bona eng bjale? Bona A boletšego le bona, bao ba hweditšego Leina la Gagwe morago ga nako yohle ye mo tlase *mo*, ba tla ka gare ga “Mojako wa go bulega” Jesu Kriste (ba ne Lentšu la Bophelo, ba tladitšwe ka Moya wo Mokgethwa), gomme bjale O

rile, “Go na le bao magareng ga lena ba ba lego ka sinagogen ya Sathane.”

¹⁹⁸ Bjale, ngwanešu wa ka, ge o ka no nyaka go ya morago go—go Peregamo, ka go Kutollo 2:13, motsotso feela, gomme la ntumelela go le bontšha mo seo ka kgonthe e lego: kereke ya leina.

Ke tseba mediro ya gago, le mo o dulago, ebile moo setulo sa Sathane se lego: . . .

¹⁹⁹ Ke lena fao. Lela la Laodikia . . . goba, ke be ke e ra lebaka la kereke ya Banikolaite moo ba dirilego kereke ya leina. Gomme šetšang, go laetša ba be ba le kereke, sinagoge, kereke, kereke ya kereke ya leina. Oo, ngwanešu! “Sinagoge ya Sathane.” Gona, mediro ya kereke ya leina ke ya diabololo! E sego Bakriste, bjale elelwang, ke Mokriste, eupša kereke ya leina yonamong. Go lokile.

²⁰⁰ Bjale, a le hlokometše O rile, “Le na le bao magareng ga lena ba ba rego ke bona ‘Bajuda,’ eupša o ba hweditše baaketši.”

²⁰¹ Bjale, elelwang, morongwa yo mogolo . . . Bjale o bolela le mang? Kereke ye ya mafelelo, mojako wo wa go bulega gare ga dikereke tše pedi.

²⁰² Bjale lebaka la kereke la mathomo le rutilwe ke mang? Paulo. Bjale a re yeng go Baroma 2:29 gomme re bone se Bajuda ba lego sona, gore le be le nnete go tseba ga—ga se kgopolo ya ka mong ka yona. Baroma tema ya 2, le temana ya 29, ya Baroma. Go lokile, ke rena ba:

Eupša ke Mojuda, e lego yena ka gare; gomme lebollo ke . . . la pelo, le ka moyeng, gomme e sego ka go lengwalo; yo tumišo ya gagwe ga—ga se ya . . . yo tumišo ya gagwe ga se ya batho, eupša ya Modimo.

²⁰³ Ke mang—ke mang Mojuda? Moya, Mokriste wa go tlatšwa ka Moya wo Mokgethwa! “Ke a tseba le fase mo morago ga lebaka lela la tlhwekišo le le rego ‘ba na le Moya wo Mokgethwa,’ eupša o e boletše, ga se Ka tsoge.” Ba rile ba na le Moya wo Mokgethwa ntle le maswao a latela, eupša O rile, “Ke baaketši.” “Maswao a a tla latela bona bao ba dumelago.” Ba ka se Mo dire a aketše. Oo, ngwanešu! Seo se go fufatša go dikologa, go dikologa. Le a bona? Oo, nna!

Ke tla . . . Bona, Ke tla dira bona ba sinagoge ya Sathane, ba ba rego ke bona Bajuda, (“Ba ba rego ke ‘Bakriste ba ba tletše ka moya,’ ba re; sinagoge, mokgatlo. Ke tla ba dira ba ba rego ba ‘ba na le Moya wo Mokgethwa’; gomme bohle ba kगतlofatša—ba kगतlofaditše godimo kua. Ebile le gabjale ga ba ne kutollo!” Le a bona? Go lokile.) . . . Ke tla re . . . bona ba rego ke bona Bajuda (ke bona Bakriste), gomme ga se bona, eupša ba aketša; bona, Ke tla ba dira . . . ba tle

*gomme ba rapele pele ga maoto a gago, le go tseba gore
Ke go ratile.*

204 Thwi mo e ile ya swanela go no šwahlela ka gare go nna ka go molaetša wo mosong. Yeo ke kgarebe ye e robetšego thwi fao. A le kgona go e bona? Ke neng e bego e le kae? Mo nakong ya bofelo. Oo, ge ba ile ntle. Mo ke. . . Le a bona? Ba lokafadišwe ka tumelo, ba hlwekišitšwe. Ba lokafadišwe ka molaetša wa Luther, ba hlwekišwa go kgabola *mo*, eupša ba foša “Mojako wa go bulega.” Le a e bona? Ba lokafadišwe ka tumelo, ka Luther; ba hlwekišwa ka lebaka la Wesley.

205 Ba bantši ba bona Nazarene ye bohlokwa, Pilgrim Holiness, Wesleyan Methodist, le go ya pele, bona bohle ba phela bjo bobotse, bophelo bja go hlweka, bja go hlwekišwa, gomme e nagana e ne Moya wo Mokgethwa; gomme ge ba ekwa mothaka a bolela ka maleme, goba se sengwe, ba tla mo sega, ba dira metlae ka yena, le go re, “Ke ya diabololo.” Ngwanešu, o tswaletše go lahlwa ga gago ge o dira seo. O rogile Moya wo Mokgethwa, e lego goselebalalwe.

206 Gabotse, le re, “Ke rena ba kereke ya Mathomo.” Ga ke tshwenyega ke dikereke tše kae le lego ba tšona. Ga ba ne selo go dira le Lentšu la Modimo, le “o se ke wa fokotša goba go oketša.” Yeo ke nnete, “Sinagoge ya Sathane!”

207 Ke a holofela ga ke le gobatše. Ke—ke no hloya go bolela ka mokgwa woo, eupša fao—fao go Sengwe ka go nna go ntutuetša go se dira. Ga ke tsebe gobaneng ke e dira. Le a tseba ga ke rate go dira seo. Ke no ikwa boka gampe ge ke e bolela, eupša efela ke swanetše go e bolela. Go ne Sengwe ka kua se ntira ke e bolele. Ka mehla ke hloile go ripa bona basadi, ke—ke ikwa bjalo. . . Mosadi a ka lla, gomme ke no ikwa gampe. Ke—ke nno hloya go ripa basadi, eupša go ne Sengwe ka kua se ntira ke e dire. Le a bona? Mosadi wa moitshwarahlephi (Oo, nna!), ke no se kgone go e kgotlelela. Gobane, go ne Sengwe ka gare se ntira ke e dire, Moya wo Mokgethwa.

208 Gomme ke lebelela fase mo ka go Lentšu, ke a nagana “Morena, ge ke le phošo, ntaetše yona. O se ntire go dira seo go no be ke eye ka mokgwa woo. Batho ba ka se ke. . . Nka se. . . Ke rata batho, O a tseba ke a dira. O se ntire go gobatše motho, Modimo, O a tseba nka se dire seo.”

209 Eupša Moya wo Mokgethwa o a ema gomme o re, “Ema ka Lentšu lela! Dula fao! Dula thwi fao go Lentšu lela!”

210 Gomme ke rile, “Ee, Morena. Ge e le. . . O Mogwera wa ka wa hlogo ya kgomo. O yena a nnoši ke. . . O Mogwera wa ka wa kgonthe ke yago go. . . Yena a nnoši go nthuša ge bophelo bjo bo nyamalala, kafao ke tla ema thwi le Wena nako yeo, Morena.”

211 Ke nna yo ke a tla. Ga ke re go gobatša, hle le se ntšee ka phošo ge ke ripa yona mekgatlo le dilo. Tsela pele ke tseba e ka ba eng ka wo, bophelo bjohle bja ka, ke be ke o ripa. Ga se nke

ka tsoge ka o dumela, ke ka lebaka leo ke be ke sa šike le wona. Gomme . . . Go lokile. Ke leboga Modimo go mpolokeng go tloga go wona!

Bona, Ke tla dira bona ba sinagoge ya Sathane, ba ba rego ba tletše ka Moya, gomme ba se, eupša . . . ba aketša; gomme Ke tla ba dira ba tle . . . ba rapele pele ga a gago maoto, . . .

212 A le elelwa kgarebe ya go robala ge e tsoga? Bjale, elelwang, o be a bitšwa eng? Go ne lesome la tšona di ile ntle go gahlanetša Monyadi. A yeo ke nnete? Tše hlano di be di le bohlale, di be di ne Oli ka maboneng a tšona. Ke ba bakae ba tsebago oli e swantšha eng ka Beibeleng? Moya. Bjale, yo mongwe o be a ka se kgone go re, “Ga se la hlwekišwa, gomme ga ke . . .” Tšohle di be di hlwekišitšwe, yo mongwe le yo mongwe wa tšona. Tšohle di hlwekišitšwe; eupša tše hlano di be di le bohlale go lekanela (go ba le bohlale bja kutollo) go swara Mojako, le a bona, go tlatšwa ka Moya. Di bile le Oli ka maboneng a tšona, gomme tše dingwe di be di se ne Oli. Gomme ge di phafogile, gobaneng, mo di tla godimo go tšona, di rile, “Oo! Oo! Mphe wo mongwe wa Moya wo Mokgethwa wa Gago, Oli. Mphe ye nngwe!”

213 O rile, “Ya, tshwarelo, kgaetšedi, ke na le go lekanela nnamong. Ka nnete ga ke ne e ka ba ye nngwe go seketša.”

214 Kafao . . . gomme ge . . . O rile, “Eyang go rapela.” Gomme ge ba sa ile go hwetša ye nngwe, Monyadi o tlile gomme ba ile ka gare Selalelong sa Monyanya; gomme ba tlogetšwe ntle le, mo ba tla yago go kgabola nako ya Tlaišego ya . . . Šetšang gannyane feela, ditemana tše mmalwa gape, le tla bona ba ya thwi pele ka nako ya Tlaišego. Le a bona?

215 Bjale, tša go robala . . . Re topile yeo mosong wo. Ya, ke a holofela go tla ba kaone nthathana ge re letela seo, Gobane re tlase mo bjale e ka no ba nako, go lokile, go tswalela.

216 Bjale a re boneng:

Bonang, Ke tla . . .

Ba ba hweditšwe gore e be e le baaketši, gore ga ba ne Moya wo Mokgethwa.

217 Feela selo se tee se sennyane mo, hle, ge bohle re sa le mmogo. Judase Iskariote, bjalo ka ge ke boletše bošegong bja go feta, o be a le morwa wa molahlegi. Beibele e rile, “O tswetšwe e le morwa wa molahlegi.” Ka gona ge a . . . Gomme Jesu Kriste o tswetšwe e le Morwa wa Modimo. Ka gona, Modimo o be a phela ka go Kriste. A yeo ke nnete? Se . . . Sathane o be a phela ka go Judase. Ge A be a le Morwa wa Modimo, a tswetšwe e le Morwa wa Modimo, Morwa wa Modimo ka nameng; ka gona Sathane o tswetšwe e le morwa wa tahlego, o be a le ka nameng. . . morwa wa tahlego, Sathane, diabololo.

218 Bjale, ge le ka hlokomela, o tšoenne yenamong *le* Jesu, gomme a ba yo mongwe wa bona. Le a bona? Bjale, lebaka le a dirilego seo, go hwetša phoro yela gore a kgone go tla ka go letšatši le ka go kereke. Bjale Jesu o rile, “Tšona disinagoge ke tša Sathane.” Oo, nna! A e rathile? Ke bona sinagoge ya Sathane! Judase yola o itiriša go ba Mokriste.

219 Selo segolo sa Judase e be e le eng? E be e le tšhelete. Segogi se segologolo sa dilo tše ntši tše lehono ke tšhelete. Lebelelang Assemblies of God, ba aga moago wa dimilione tše tshela tša ditolara godimo mo, gomme ba a ruta “Morena o a tla ka pela.” “Oo, dipomo di mefegelong go re thuthupiša,” gomme le aga moago wa dimilione tše tshela tša ditolara. Oo, nna. Gabotse, ba humile gomme ba ne tlhoko. . . Re tšea yeo gosasa bošego, bjale, Morena ge a rata.

220 Bjale hlokomelang mo. Oo, lebelelang ka moo dikereke e lego tše kgolo, mekgatlo ye megolo ye. Ba gobelanya tšhelete ya bona mmogo gomme. . . Oo, kgaogelo! Ba no ba boradibilione tše ntši. . . ebile ba ne matlotlo, mekgatlo ya dikadimišo magareng ga bona, le se sengwe le se sengwe. Go adimiša ditšhelete le dilo, dikereke. Ngwanešu, seo ga se kwagale boapostola go nna.

221 Petro o rile, “Silibere le gauta ga ke natšo, eupša se ke nago le sona. . .” Mphe Seo, gomme o tšee tšhelete yohle. Yeo ke nnete. “Silibere le gauta ga ke natšo, eupša se ke nago le sona ke a go fa: Leineng la Jesu Kriste. . .” Seo ke se a bilego le sona, kutollo ya Lona. “Ke a go fa: Leineng la Jesu Kriste ema o sepele.”

222 Go lokile, bjale re hwetša fao gore ba be ba le “sinagoge ya Sathane.” Bjale, ba be ba kgona go ba bjang? Bjale, Judase ge a etla. . . Bjale lebelelang! Feela ka nako ge Jesu a etla tiragalong, Judase o tlile tiragalong. A le etše seo hloko? Gomme e ka ba ka nako ya ge Jesu a tlogile tiragalong, Judase o tlogile tiragalong. E ka ba nako ge Moya wo Mokgethwa o etla morago tiragalong gape, Judase o tlile morago tiragalong. Moya wa molwalekriste, go šoma, gape ka go bana ba go se obamele, wa go se tshwenyega ka Beibele, eupša o tshwenyega ka ke—ke kereke ya leina. Le a bona? Gomme ba itiretše sinagoge! Gomme Jesu o rile mo, “Ke sinagoge ya Sathane.” Kae? Ba dutše tlasetlase ka go lebaka le *mo*. E thomile bjang morago *mo*? Ka mekgatlo. Seo ke selo sa go swana e se dirilego *mo*. “Sinagoge ya Sathane.” Le a e hwetša?

223 “Sinagoge ya Sathane,” O rile, “bao ba rego ba tladitšwe ka Moya.” Bjale, ba ka bolela seo bjang?

224 Judase, ge a be a le lefaseng, o kopane godimo le Jesu, a dira boipolelo gore o be a le modumedi ka go Jesu, gomme o bile moswamatlotlo, a swere tšhelete yohle. A yeo ke nnete? Bohle le tseba seo. Bjale, ge a be a dumela go Jesu Kriste, o be a amogetše (ka bofora) tokafatšo. A yeo ke nnete? Ka go Baroma 5:1, “Kagona ka go lokafatšwa ka tumelo.” Yeo ke nnete. Go lokile.

225 Bjale, ka gona selo se sengwe, ka go Mokgethwa Johane 17:17 Jesu o ba hlwekišitše ka Therešo, O rile, “Lentšu la Gago ke Therešo,” gomme O be a le Lentšu.

226 Gomme O ba file maatla kgahlanong le meoya ya ditšhila; go ya ntle le go ba le ditirelo tša phodišo, le go lelekela bodiabolo ntle, le—le go dira mehuta yohle ya mehlolo. Gomme ge ba bowa morago, Judase a na le bona. . . Bjale šetšang, Nazarene, Wesleyan Methodist! Ba boile morago, ba thabile, gomme ba thakgetše go fetiša, gomme ba tumiša Modimo, gomme ba goelesa gobane bodiabolo ba be ba ba obamela. Gomme Jesu o rile, “Se thabeng ka gobane bodiabolo ba be ba le obamela, eupša thabang gobane leina la gago le ngwadilwe ka Pukung ya Bophelo.”

227 Gomme elelwang Judase e be e le yo mongwe wa bona! Le a bona, o kgonne go fora kereke thwi godimo ka go seo. O be a šoma thwi mmogo ka go yona methaladi, eupša ge go etla go Pentecost o laeditše mebala ya gagwe. Seo ke tlwa a se dirilego ka go ya Sekgale, ka go kereke ya Methodist, le se a se dirilego ka go kereke ya Lutheran le se a se dirilego ka go kereke ya Nazarene le Churches of God le tšona, di tšile thwi go tokafatšo; ge e etla go kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa go bolela ka maleme, le go ba le maswao le matete, ba O ahlotše.

228 Ba tla ya ka tsela ya phodišo Kgethwa bakeng sa gago. Nnete, Judase o dirile le yena. Le a bona? Eupša ge. . . Go na le bontši bja phodišo Kgethwa. Ba mo tseleng lehono, ngwanešu, ba ema lebaka la diiri tše pedi le go re, “Mabele a gago a ya go swa ge o sa ba fe ditolaro tše masometlhano ka bošego, go phophotha.” Le mohuta ohle wa dilo, yoo ke diabolo. Nnete ke yena. Ke dumela go phodišo Kgethwa ka pelo yohle ya ka. Eupša dilo tšeo ke tša diabolo, ka go felela, ke tša diabolo. Ga ke kgathale o kgona go dira gakaakang, goba bontši bjo bokae go fetiša; Judase o leleketše bodiabolo ntle, le yena.

229 Jesu o rile, “Ba bantši ba tla tla go Nna ka letšatši leo, ba re, ‘Morena, Morena, a. . . ga ka lelekela bodiabolo ntle ka Leina la Gago le go dira mediro ye maatla?’”

230 O rile, “Ge o dirile, ga Ke tsebe selo ka yona. Tlogang go nna, lena badiri ba bokgopo, Nna ga se nke ka le tseba.” Nnete.

231 Oo, ngwanešu, “kgoro ke ya tselameetse, gomme tsela ke ye tshesane, gomme eupša go na le ba ba sego nene ba ba tla E hwetšago.” Re bolela ka ba ba “sego nene” gobane re ka go lebaka la mafelelo mo e swanetšego go no ba ba ba sego nene. Amogela Yona, hle, ngwanešu wa ka!

232 Le se ke la nagana ke eme mo. . . Bokaone ke. . . Ge e be e le nna, ke be ke tla—ke be ke tla. . . Bakeng sa ka nka itšimeletša ka nnamong le go re, “A re tšeeng Assemblies of God goba mosepelo wo o itšego, re no tšoena ka go bona le go ya mmogo le bona.” Oo, ngwanešu, wa madimabe ke nna ge ke dira seo! Wa madimabe ke

nna! Ke tseba bokaone go feta fao. Modimo o tla nthomela heleng bakeng sa go dira selo se sebjalo ka seo. Ee, mohlomphegi. Ge ke swanetše go ba le sengwe. . . ke swanetše go tswalela bopaki bja ka ka bophelo bja ka, ke tla no swanela ke go bo tswalela, yeo ke phetho. Gobane go na le Sengwe ka go nna, ga ke kgone go dira seo gape go feta lefela lefaseng.

233 Ke a tseba ye ke Therešo, gomme ke swanetše go ema ka se e lego Therešo, gomme Beibele e a E thekga. Mokgatlo o kgahlanong le Yona, eupša Beibele e re Ke nnete. “Anke lentšu la motho yo mongwe le yo mongwe e be maaka, gomme la Gagwe therešo.” Yeo ke Therešo, yeo ke Yona, e no dula le Yeo.

. . . go ba dira . . . sinagoge ya Sathane, . . . (Go lokile) . . . Gomme ba tla tseba . . . ba tla maotong a gago, gomme . . . ba tseba gore Ke . . . go ratile.

Gobane o bolokile mantšu a kgotlelelo ya ka, le Nna ke tla go boloka ka go iri ya moleko, . . .

234 Šetšang bjale, go laetša le ga se lebaka la Methodist ke bolelago ka lona, efela ke go lepelelela. Lebelelang! A le komana go theetša? Yo mongwe le yo mongwe? Theetšang sekgauswi bjale:

Gobane wena o bolokile lentšu la kgotlelelo ya ka, le nna Ke tla go boloka (mašalela a mannyane) go tšwa go iri ya moleko, ge . . .

235 Kereke e ya go tla lefelong moo o yago go swanela go tsena ka go mokgatlo wo goba—goba go ba . . . o ya go—o ya go ba le yona, ngwanešu. Seo ke phetho. O ya go ba go kगतlofatša goba go tšea mmaraaka wa sebata, goba go tšea . . . E ba gore o ya go e kगतlofatša, goba o ya ka kerekeng ya leina (yeo gabotse e ba mmaraaka wa sebata), gobane ke kiletšo. Le a bona?

. . . o tlogo godimo . . . woo o tla tlogo godimo ga lefase ka moka, go leka bona ba ba dulago lefaseng.

Bona, Ke tla ka pela: swara go tiiša go seo o nago le sona, gore go se be motho a tšeago go tloša mphaphahlogo wa gago.

236 Bjale wo mogolo wo “moleko,” iri ya moleko ye e tlelago go leka lefase ka moka, go ya ka Tlaišegong. Feela mo metsotsong e se mekae re tla e bona. Go ya pele ka tlaišegong, gomme Tlaišego ga se ya tla ka matšatšing a Wesley. Kafao re ka go lebaka lefe? Ke eng “Mojako” wo o beilwego pele? Ke gare ga Wesley le . . . moo kereke e lebilego bjale, gomme e šetše e le ka gare, go lebaka la Laodikia. Eupša lefelo le lennyane le thwi ka *mo*, nakong ya masometharo tlhano, mengwaga ye masomenne, e bile “mojako wa go bulega” o beilwe pele ga batho go tsena ka gare, gomme Modimo o tla tšea Mašalela gomme a Le swaya. Gomme ba tla ya pele ka go bolelo gomme O tla ba tshwela ka ntle ga molomo wa Gagwe. Mošomo o tla kgaotšwa, Kereke e ya godimo, gomme

mo go tla mosepelo wa molwalekriste ka gare bakeng sa tshenyo. Feela go phethagala, Beibele ka moka e lekana thwi go dikologo. Go lokile, bjale.

237 Gomme mo ke go tšwelela ga kgarebe ye e robetšego le yona. Mo go netefatša gore la mafelelo la mabaka a kereke le sepelela go karolo ya pele ya Pentecost, gobane ba ya pele ka go Tlaišego ye Kgolo ye e tla tlogo ka...ye e sego ya tla ka go lebaka la Wesley.

238 Temana ya 11, go lokile, “mphaphahlogo wa Bophelo.” Te—te temana ya 11 e rile:

Bona, Ke tla ka pela: . . . (Eng? Ka pela morago ga le bjale, le a bona.)

Bona, Ke . . . swara o tiiše go seo o nago le sona (swarelela go sona), gore go se be motho a tšea go tloša mphaphahlogo wa gago.

239 Ke eng “mphaphahlogo”? Ke eng mphaphahlogo? Ke—ke—ke. . . *Mphaphahlogo* o ra gore o “na le—o na le mmušo.” O kgoši ge o rwešitšwe mphaphahlogo. Le a bona? Gomme re barwa ba Modimo ge re rwešwa mphaphahlogo wa Bophelo bjo Bosafelego, gomme mmušo wa rena ke lefase, “Go le dira baprista le magoši go Modimo.” A yeo ke nnete. Kafao ke lena bao.

240 Gomme mošola ka Jerusalema ye Mpsha, ka fao gore magoši a lefase ebile a tliša letago la ona ka Toropongkgolo kua. Oo, go a makatša! Anke. . . ge le nyaka go tšea yeo. Le a bona, go no swana le go phadima boka dinaledi, mefaphahlogo. Gomme Daniele 12:3 o fa ye kgolo, tlhalošo ya yona, ge le ka rata go e ngwala fase. Mohlomongwe re tla ba le nako feela lebaka la metsotso e se mekae go fihla go yona. A re hwetšeng Daniele, se a se boletago mo, ka go tema ya 12 ya Daniele. Go lokile. A re thomeng go ya pele, tema ya 12:

Gomme nako yeo Mikeale o tla . . . (Le a bona? Oo, a le a tseba yoo ke mang!) . . . o tla . . . emelela, mokgoma yo mogolo yo a emelago bana ba batho ba geno: gomme go tla ba nako ya mathata, (Ke eng? Thwi morago ga se. Tlaišego!) . . . ao a sego a ke a tsoge a ba gona ge e sa le go bile setšhaba ebile go fihla nako yeo ya go swana: gomme ka nako yeo batho ba geno ba tla hlakodišwa, yo mongwe le yo mongwe yo a hwetšwago a ngwadilwe ka pukung.

Gomme ba bantši ba bona ba ba robetšego ka leroleng la lefase ba tla tsoga, gomme ba bangwe go ya bophelo bjo bosafelego (mphaphahlogo), gomme ba bangwe go ya go dihlong le go nyatšega goyagoile.

Gomme ba e lego ba bohlale ba tla phadima bjalo ka phadimo ya leratadima; gomme ba ba bušeditšego ba

*bantši go toko ba tla . . . bjalo ka dinaledi go ya go ile
le go ya go ile.*

241 Oo, ngwanešu, šoo wa gago “Mphaphahlogo,” mphaphahlogo wola wa letago wa Bophelo bjo Bosafelego! Mphaphahlogo wa Bophelo bjo Bosafelego.

242 Temana ya 12, thwi ka pela pele re . . . Gomme ke a nagana re ya morago ga yeo gona.

*Yena yo a fenyago Ke tla mo dira pilara ka tempeleng
ya Modimo wa ka, . . .*

243 Bjale re ya go kgabola ye ka lebelo ka kgonthe gobane ke šetše ke le metsotso ye mehlango go feta nako. Eupša le ka kgona go robala nthathana gannyane mosong, a le ka se kgone? Mama, mo tlogele a robale. O tsoga gabotse, eupša Papa ke mohuta o mothata go tsoga. Eupša e no mo tlogela a robale nthathana gannyane feela. Ngwegela ka ntle gabonolo ka kgonthe, dira kofi ya gagwe, goba e ka ba eng a e dirago, gomme o tla ba motlaeng o mokaone.

*Yena yo a fenyago Ke tla mo dira pilara tempeleng ya
Modimo wa ka, . . .*

244 Oo, a re nong go e tšea lentšu ka lentšu feela lebaka la motsotso. A le tla nkgotlelela botelele bjoo, feela nthathana gannyane? Ke a tseba go a fiša, gomme le a tseba go a fiša godimo mo le gona. Eupša a re boneng:

*. . . Ke tla dira pi . . . Yo a fenyago Ke tla mo dira pilara
ka tempeleng ya Modimo wa ka, . . .*

245 “Pilara.” *Pilara*, goba “motheo.” Motheo ka tempeleng ya Ntlo, goba Ntlo ya Modimo. “Tempele ya Modimo wa ka,” goba, “yona ‘Ntlo’ ya Modimo wa ka.” Ke pilara, motheo. Go na le bao ba tšerego Lentšu le ba le kwelego (ka go temana ya 8), le go ya morago go motheo.

246 Bjale a re hwetšeng Baefeso 2:19, godimo go kereke ya Efeso. Le a tseba, le swanetše go ya morago go Baefeso, fao e be e le mathomong. A yeo ke nnete? Go lokile, a re yeng morago go Baefeso moo Paulo a bego a le gona, kereke ye a e hlomilego. Gomme a re boneng bjale mo re lego. Go lokile, kereke ya Efeso. A re boeleng morago bjale gomme re boneng se motheo wo o lego sona morago kua, le go bona se Paulo a se boletšego ka motheo morago ka go lebaka lela la pele la kereke kua. Bjale o bolela le Baefeso:

*Bjale ka gona ga le sa le mathoko goba badiiledi,
eupša, badudimmogo le bakgethwa, le ba ntlo ya
Modimo;*

*Gomme le agišitšwe godimo ga motheo wa ba . . .
(Lutheran, goba wa—goba wa Baptist . . . Bjale, emang,
ke hlakahlakane, a ga se ka? Uh-oo.)*

Eupša le agišitšwe godimo ga motheo wa baapostola le baprofeta, Jesu Kriste yenamong ke letlapa legolo la sekhutlo;

²⁴⁷ Se sengwe le se sengwe se ile ka gare ka Mojako, Jesu! “Gomme yo a fenyago Ke tla mo dira pilara.” Ka mantšu a mangwe, karolo ya motheo. “Ke tla mo fa eng? Ke tla bea ka go yena Thuto ya baapostola le baprofeta go tloga mathomong, le go mo fa Kutollo.” Moprofeta o rileng ka Yena? Yena ke Moeletši, Mokgoma wa Khutšo, Modimo yo Maatla, Tate wa goyagoile. Seo ke se ba se boletšego, baprofeta, baapostola. “Gomme yo a ka fenyago disinagoge tšohle tše tša Sathane, go ipoloka yenamong a lokologile le go lebelela go otlologa go Sefero, Ke tla mo dira pilara, Ke tla mmea morago ka go motheo wa Lentšu la Ka ka Ntlong ya Modimo wa Ka.” Oo, nna! “Ke tla mmea thwi fao ka go pilara yela, ka go motheo moo o dulago thwi ka go Lentšu.” Amene. Ke rata seo, ngwanešu, Ke se sebotse. Nka no itshwara go se tlwaelege, Ke . . . eupša ke ikwa gabotse. Go lokile.

. . . ka mo *dira pi* . . . Yo a fenyago . . . ka mo *dira pilara ka tempeleng ya Modimo wa ka, gomme a ka se sa ya ka ntle gape*: . . .

Ke eng yeo? Ge a le pilara, ga a sa ya ka ntle gape. Yena ke Monyalwa! Yeo ke nnete.

²⁴⁸ Bjalo ka ge lebaka la Efeso le bile, boka Paulo a ba rutile ka go Ditiro . . . Bjale, ema motsotso. Ge o eya go ba pilara . . . ke bile le Lengwalo tlase mo ke bego ke nyaka go le tliša go lena pele re etla go Monyalwa. Bjale, ge e eya go ba pilara, o ya morago go Baefeso, o ya morago go lebaka le Paulo a bego a le ka go lona. Gomme Paulo, morongwa wa Efeso, e bego e le mathomo a kereke, motheo, o ba rutile, “Ge ba be ba kolobeditšwe ka tsela e ka ba efe ye nngwe ka ntle le Leina la ‘Jesu Kriste,’ ba be ba swanela go kolobetšwa gape.” Yeo ke nnete, Ditiro 9, goba 5:19, goba 19:5 a ke re. Bagalatia 1:8, o rile, “Ge morongwa a rutile e ka ba eng gape, a a be morogwa.”

²⁴⁹ Le bona gape e be e le Monyalwa yo a bego a le ka tempeleng. Bjale a re yeng go Kutollo tema ya 7, re bone ge eba ba be ba le Monyalwa, tema ya 7 ya Kutollo.

²⁵⁰ Bjale, nka no, ke—ke . . . Re a bolela mo, mašalela a Israele, dikete tše lekgolo le masommenne nne, le go ya pele, eupša a re—a re no tshela yeo fela nthathana gannyane gomme re ye fase mo e ka ba temana ya 12. Re re, ke kopano ya pentecostal kua! Ba ke batho ba ba bego . . . oo, le a bona . . . Gabotse, re tla thomo mo go temana ya 9 gobane ya pele ke go Israele, gomme go be go le dikete tše lekgolo masommenne nne ba bona ba swailwe, ba re yago go bona gosasa.

Gomme . . . *Morago ga tše ke lebeletše, gomme bonang, lešaba le legolo, le go sego motho yo a ka kgonago go le bala*, . . .

251 Bjale, elelwang, go tloga go 4 go ya go 8 ke Israele, e bego e le badiredi, bahlapetši ba tempele. Le a bona re tla e hwetša mosong, Morena ge a rata. Bjale, O a swaya fao, meloko yohle ye lesomepedi. Ba moloko wa Juda, O swaile lesomepedi; Rubene, O swaile lesomepedi; Gada, O swaile lesomepedi; le Lefi; le Sebulone; le Benyamini, lesomepedi. Gomme ke meloko ye mekae ya Israele e bego e le fa? [Phuthego e a araba, “Lesomepedi.”—Mor.] Gabotse lesomepedi atiša ka lesomepedi ke eng? Dikete tše lekgolo le masomenne nne. Gomme bohle e be e le bana ba Israele; Johane o be a ba tseba, yo mongwe le yo mongwe wa bona, o be a le Mojuda.

Morago ga se... bonang, palo ye kgolo, ye go sego motho yo a ka kgonago go ba bala, (Mo go tla Bantle.) ba ditšhaba tšohle, ... merafe, ... maleme, ba eme pele ga Modimo, gomme... Kwana, ba apere ka go diaparo tše tšhweu, le mepalema ka seatleng sa bona;

252 Tšeo ke tšona dibopiwa tša go šokiša morago mošola tšeo di hwilego (gomme ditau di di jele, le se sengwe le se sengwe gape) bakeng sa Ebangedi ye ya Moya wa Mokgethwa yeo e bego e tšwelapele e rotha madi. Dikete atiša ka dikete tša bana ba bannyane ka dihlogo tša bona di pšhatlaganywa mekgotheng, le se sengwe le se sengwe gape, ba be ba eme kua! Ba apere diaparo tše tšhweu, ka mepalema ka seatleng sa bona. Oo, nna!

Gomme ba goelesa ka segalontšu se segolo, ba re, Phološo go Modimo wa rena yo a dutšego godimo ga terone, le go Kwana.

... Phološo go Modimo wa rena yo a dutšego godimo ga terone, ... go Kwana.

Gomme barongwa bohle ba eme go dikologa tikologo ya terone, le tikologong ya bagolo le diphedi tše nne, ... ba wele godimo ga tša bona ... ba wele pele ga terone ka difahlego tša bona, gomme ba rapela Modimo,

253 Theetšang, ge le sa nagane ye ke kopano ya pentecostal:

Ba re—ba re, Amene: Ditšhegofatšo, ... letago, ... bohlale, ... gofaditebogo, ... tlhompho, ... maatla, ... thata, di be go Modimo wa rena go ya go ile le go ya go ile. Amene.

254 Fše! Go kwala o ka re ba be ba ne kopano ya kampa kua, a ga e? Uh-huh.

... yo mongwe wa bagolo yo—yo a arabilego, o botšišitše nna, ... goba, o rile go nna, Ke bomang ba bao ba aperego diaparo tše tšhweu? gomme ba tšwa kae?

“Bjale, wena o Mojuda, o tsebile meloko yohle ye lesomepedi. Bjale, ke bomang ba? Ba tšwa kae? Ba apere diaparo tše tšhweu, ba tšwa kae? Ga se moloko wa Benyamini le ba bangwe. Ke bomang ba godimo mo?”

255 Gomme Johane o be bjalo . . . ? . . .

. . . *ke rile go yena, Mohlomphegi, wena o a tseba.* (“E—e nkhweditše! Ke—ke. . .” Le a bona?) . . . *Gomme o rile go nna, Ba ke bona ba tlilego godimo go tšwa ditlaišegong tše kgolo, gomme ba hlatswitše diaparo tša bona, le go di dira tše tšhweu ka mading a Kwana.*

Ka gore . . . *Kagona bona ba pele ga terone ya Modimo, (ka gare ga Ntlo) gomme ba tla mo direla mosegare le bošego ka go tempele: gomme yo a dutšego godimo ga terone o tla dula le bona.*

(Go lebega o ka re ba ile ba swarwa ke tlala nthathana gannyane, a go be go sa?) *Ba ka se sa swarwa ke tlala gape, (Letago!) ga e šita ba ka se sa nyorwa gape; ga e šita le seetša sa letšatši godimo ga bona, gape, goba phišo e ka ba efe.*

Gobane Kwana ye e lego bogareng bja terone e tla ba fepa, le . . . go ba etapele go ya ka methopong ya meetse: gomme Modimo o tla phumola . . . megokgo yohle go tloga mahlong a bona.

Šoo Yena; Monyalwa šoo. Oo, nna! Bobotse bjang! Monyalwa!

256 Anke re boneng se A se boletšego mo bjale, gore re be le nnete ga re se foše bjale, ya 12:

Yo a *fenyago* o tla ba *pilara ka tempeleng ya Modimo wa ka, gomme . . . a ka se ke a ya ntle gape: . . .*

Monyalwa o eme kua le Monyadi. Oo!

257 Oo, oo, ge re ka be re kgonne go ba le nako go tšea seo ke nago le sona (ke sa puku godimo kua); godimo ka go Kutollo, e rile, “Magoši ohle a lefase a tliša tlhomphegi ya ona ka go wona.” Go bjalo ka . . . (ka sekai) lelolo la Lefi: bohle ka moka ga bona ba be ba lefa karolo ya lesome go yena, le a bona; go tloga go ngwedi wo moswa go ya go wo mongwe, sabatha e tee go ya go ye nngwe, ba ile godimo go rapela. A letšatši le e tla bago lona! Go lokile. “Gomme Ke tla . . .” A re boneng, “A ka se sa tšwela ka ntle gape.” Go lokile:

. . . *pilara ka tempeleng ya Modimo wa ka, . . . gomme Ke tla ngwala leina la Modimo wa ka godimo ga gagwe, . . .*

258 Bjale Leina la Modimo ke mang? Jesu. Ge le nyaka go ngwala ye fase (Re ba thari gannyane.), “Jesu!” Baefeso 3:15 e rile, “Legodimong le lefaseng, tšohle di bitšwa Jesu,” le a bona. Go lokile. Go lokile, bjale. Go lokile:

. . . *gomme leina la toropokgolo ya Modimo wa ka, e lego yona Jerusalema ye mpsha, yeo e tlogo fase go tšwa legodimong go Modimo wa ka: Ke tla bea godimo ga*

gagwe. . . (Oo! Ge le bona, lohle ke Leina la go swana, le swanetše go be le šetše le e swere. Le a bona? Le a bona?) . . . Ke tla bea godimo *ga gagwe. . . leina la toropokgolo ya Modimo wa ka, . . .*

259 “Toropokgolo.” O ya pele gomme o re, “ye e lego Jerusalema ye Mpsha.” Le a bona, Jerusalema ye Mpsha. “Ke tla bea Jerusalema ye Mpsha godimo ga gagwe.” Bjale, Monyalwa, goba Kereke, ke Jerusalema ye Mpsha. Ke ba bakae ba tsebago seo? Kereke yonamong ke Jerusalema ye Mpsha. Le dumela seo?

260 A re nong go e netefatša. Kutollo 21, ke nagana ke yona, fao mo ke nyakago. Go lokile, a re lebeleleleng morago mo gore re kgone go le bontšha. Beibele e rile, “Netefatšang dilo tšohle,” le a bona. Bjale, Kutollo 21. Oo, theetšang se thwi. . . se. . . theetšang se, le nyaka go bona se Toropokgolo ye mpsha ya la Gagwe (Leina la Modimo) le lego sona.

Gomme ke bone magodimo a maswa le lefase le leswa: gobane legodimo la pele le. . . lefase la pele di be di fetile; gomme go be go se sa na le lewatle.

Gomme nna Johane ke bone toropokgolo ye kgethwa, yona Jerusalema ye mpsha, e etla fase go tšwa go Modimo legodimong, e lokišitšwe bjalo ka monyalwa a hlophišeditšwe monnamogatša wa gagwe.

261 Ye mpsha—ye mpsha Kereke ke Kereke ya Montle, Monyalwa. Monyalwa ke Montle, gomme Montle o ne Leina la Gagwe. O tšere batho go tšwa go Bantle bakeng sa Leina la Gagwe. Le dumela seo?

262 Ge le sa se dumele, phetlang go Ditiro 15:14 gomme le hwetše. Ditiro 15:14, ge le nyaka go phetla godimo go yona motsotswana feela, gomme re tla. . . gona le tla. . . Ditiro tema ya 15 gomme temana ya 14, ke a dumela re tla e hwetša. Bjale re kgauswi le go ba komana go tswalela. Ditiro 15, gomme temana ya 14:

Gomme morago ga fao ba ile ba homola, Jakobo a araba, a re, Banna le baena, ekwang go nna:

Simone o begile ka fao Modimo la mathomo a etetšego Bantle, go tšea batho go tšwa go bona bakeng sa leina la gagwe.

Uh-huh. Go lokile, šole Yena. Oo!

263 Bjale ke nagana gore e no nyakile go ba botse kgauswi go hwetša ya mafelelo ya yona, gomme bjale re tla tswalela ka bolela gore yo ke Yena.

. . . gomme Ke tla ngwala godimo ga gagwe leina la Modimo wa ka, le leina la toropokgolo ya Modimo wa ka, . . .

E lego lohle wa go swana: Jesu, Jesu, Jesu. Gomme Monyalwa o nyetšwe go Jesu, e e dira Mdi. Jesu; le go ya pele, le a bona.

264 Go na le basadi tsoko ba bakaone ka maatla ka moagong wo bošegong, ba bakaone ka maatla, eupša go ne yo motee wa bona e lego wa ka, o na le leina la ka. Ke a holofela le swara seo. O rwele leina la ka, Monyalwa wa *Gagwe* o tla ba bjalo. Go lokile:

. . . Ke tla ngwala leina la Modimo wa ka godimo ga gagwe, . . . e lego Jerusalema ye mpsha, e tlogo fase . . . goba, toropokgolo ya Modimo wa ka, e lego Jerusalema ye mpsha, ye e tlogo fase go tšwa go Modimo . . . ntle go tšwa legodimong go Modimo wa ka: gomme Ke tla ngwala godimo ga gagwe leina la ka le leswa.

265 Bokaone ke tlogele yeo e nnoši, a ga se ka? Go lokile. hlokomelang, “yena” fao ke botee. Bjale ge le ka ya morago go Kutollo 2:17 motsotso feela, go no e lekolagape motsotswana feela:

Yo a nago le tsebe, a a kwe se Moya o se bolelago go dikereke; Go yo a fenyago Ke tla mo fa go ja mana a utilwego, gomme ke tla mo fa letlapa le lešweu, gomme ka letlapeng go ngwadilwe leina le leswa, le go sego motho a le tsebago ge e se yo a le amogelago.

266 A ga le Mo rate? A Yena ga a makatše?

Ke a Mo rata, ke a Mo rata
Gobane O nthatile pele
Gomme a lefela phološo ya ka
Godimo ga mohlare wa Khalibari.

267 Le a tseba, ke rata go opela ka Moya ka morago ga kopano mo o bilego le dilo tše di ripago le se sengwe le se sengwe. A ga le? Oo, ke rata bjang go tsena ka Moyeng nako yeo. Lentšu! Le a bona, Lentšu le wele bjale, bjale selo se nnoši Le se hlokago ke monola tsoko. Le a bona, ditumišo tsoko, gona Le thoma go gola, le a bona. Oo, a ga le Mo rate? A re phagamišeng diatlata tša rena gomme re opeleng yeo:

Ke a Mo rata, ke a Mo rata
Gobane O nthatile pele
Gomme a lefela phološo ya ka
Godimo ga mohlare wa Khalibari.


268 Oo, a re nong go inamiša dihlogo tša rena gomme re re: “Tate, re a Go rata. Re a Go rata. Oo, re Go rata bjang! Re no Go leboga, kudu, Morena. Oo, tša rena—tša rena dipelo tša go šokiša tša setho ga di kgone go hlagiša se re se kwago ka gare ga rena, bakeng sa ka fao O re hlatswitšego ka Mading a Gago Mong. Re be re le bašele, Morena. Re—re ratile dilo tša lefase, gomme re be bohle—bohle re hlakahlakane ntle kua ka go dilo tša lefase, gomme O tlile fase ka mogau wa Gago gomme wa obeletša diatlata tša Gago tše bohlokwa tše kgethwa fase ka go tebetebe ya sebe ye re bego re le ka go yona, wa re kukela ntle, wa re kgetha, wa re hlatswa, wa re hlwekiša, wa bea Moya wo moswa ka gare ga

rena, gomme wa bea marato a rena go dilo tša godimo. Re Go rata bjang, Morena!”

²⁶⁹ Ka go lebaka le le forilwego, gore ga go selo gape ka lefaseng se re šaletšego, Morena. Ga go selo se šetšego bakeng sa lefase, ke—ke—ke nakong ya mafelelo. Re bona Beibele, lebaka le lengwe le le lengwe le ile. Bjale re mafelelong, re ntle ka pela. Go ka se be botelele go fihla Jesu a tla be a etla. O Modimo, tukiša dipelo tša rena, o se re dire ra ema go iketla. Ke nagana, se Mokgethwa yo mogolo Paulo a bego a tla se dira ge a ka be a be a le mo bošegong bjo gomme a bona dilo ka tsela ye di lego? Ka mo gore o . . . Monna yola, ba be ba tla mo hlalela kgolegong pele letsatši le hlaba, o be a tla be a le ntle mo a botša batho go dira komana bakeng sa go tla ga Morena.

²⁷⁰ Ka go iri ye, Morena, go na le balwetši ba bantši gobane disakatuku šedi le dikgopelo di robetše mo. Ke a rapela gore O tla fodiša yo mongwe le yo wa bona, Tate. Re a tseba yeo ke karolo ya bodiredi bja Gago gore O netefatša go se palelwe go ba Therešo, “maswao a latela modumedi.” Go tšwa mmeleng wa Paulo ba tšere disakatuku le dithethwana le go romela go balwetši; gomme meoya ya ditšhila e tšwetše ka ntle ga bona, gomme ba ile ba fodišwa gobane batho ba dumetše Modimo wa go phela. E fe gape bošegong bjo, Tate, ge ke ba neela go Wena, ka Jesu Kriste.

²⁷¹ Gomme bjale, Morena, ke a rapela gore O tla tšeela disoulo tša rena ka seatleng sa Gago, wa re hlatswa, wa re aena, gobane Le rile O be o “etla go tšea Kereke ye e se nago sepatso le lešošo.” Anke aene ya go fiša ya Moya wo Mokgethwa e no gatela mašošo ohle go tloga go rena, gomme re letile re le komana bakeng sa go tla ga Morwa wa motho.

²⁷² Bjale, Tate, re a rapela gore ditšhegofatšo tša Gago di khutše godimo ga rena. Rapela le rena, Tate. Re rapela Wena. Re ema bošegong bjo gomme re Go fa dipelo tša rena. Re . . . [Lefelo la go se be le selo godimo ga theipi—Mor.] 

LEBAKA LA KEREKE YA FILADELFIA NST60-1210

(The Philadelphian Church Age)

TATELANO KA KUTOLLO YA JESU KRISTE

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka Mokibelo mantšiboa, Desemere 10, 1960, mo Tabarenekeleng ya Branham ka Jeffersonville, Indiana, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho phetolelo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice Of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2021 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org